

INFORMACIJA

O POTPISIVANJU NOTE O PRIDRUŽIVANJU MINISTARSTVA ODBRANE ŠVEDSKE I MINISTARSTVA ODBRANE FINSKE ZA UČEŠĆE U MEMORANDUMU O RAZUMIJEVANJU KOJI SE TIČE ORGANIZACIJE, ADMINISTRACIJE, BEZBJEDNOSTI, FINANSIRANJA I POPUNJAVANJA RADNIH MJESTA U OBAVJEŠTAJNO FUZIONOM CENTRU (IFC)

Predsjednici savezničkih država i vlada, sporazumjeli su se o potrebi daljeg jačanja NATO obavještajnih kapaciteta kako bi odgovorili na nove prijetnje i bezbjednosne izazove 21. vijeka, uočavajući da trenutne operacije i obavještajni zahtjevi za NATO snage za odgovor (NRF) i Kombinovane združene operativne snage (CJTF) ukazuju na potrebu za dodatnim sposobnostima za analizu obavještajnih podataka.

Imajući u vidu navedene potrebe i uočene nedostatke, Memorandum o razumijevanju, koji su članice i osnivači potpisali 2006.godine, za cilj je imao uspostavljanje multinacionalne organizacije – Obavještajno fuzionog centra (IFC), kao Međunarodnog NATO vojnog štaba, te definisanje principa za organizaciju, administraciju, bezbjednost, finansiranje i popunjavanje radnih mjesta u IFC, kao i dijeljenje troškova multinacionalnog budžeta između Potpisnica.

Memorandum o razumijevanju baziran je na potrebi da se ispune NATO zahtjevi za obavještajnim podacima i sposobnostima za planiranje i izvršavanje operacija u skladu sa MC 0534, koje uključuju: operacije za koje su identifikovane snage za raspoređivanje, operacije za koje snage tek treba da budu identifikovane, te misije i vježbe na kojima učestvuje Obavještajno fuzioni centar (IFC).

Jedan od prioritenih ciljeva IFC je da obezbijedi Vrhovnoj savezničkoj komandi za Evropu (SACEUR) pravovremene, efikasne, sveobuhvatne obavještajne podatke kao podrška planiranju i izvođenju operacija, posebno operacijama NRF i CJTF.

Prepoznajući značaj jačanja NATO kapaciteta i pružanju doprinosa sistemu kolektivne bezbjednosti, direktnim učestvovanjem u radu Obavještajno fuzionog centra, Ministarstvo odbrane Crne Gore iskazalo je namjeru i pristupilo Memorandumu o razumijevanju dana 28.08.2018. godine, kada je potpisana Nota o pridruživanju Memorandumu, čime je Crna Gora postala punopravna članica.

Namjeru o pridruživanju Memorandumu o razumijevanju, u 2025. godini, iskazale su NATO članice - Finska i Švedska, za čije je punopravno članstvo u IFC, neophodna prethodna saglasnost svih potpisnica Memoranduma, među kojima je i Crna Gora. S tim u vezi, referentna međunarodna organizacija prosljedila je Notu o pridruživanju Ministarstva obrane Kraljevine Švedske i Ministarstva odbrane Finske Memorandumu, na

potpisivanje Ministarstvu odbrane Crne Gore, čija forma i sadržina je definisana samim Memorandumom.

Potpisivanjem Note o pridruživanju navedenih država Memorandumu, Crna Gora bi na međunarodnom nivou bila prepoznata, kao potpisnica, koja novim državama pruža bezrezervnu podršku u pridruživanju Obavještajno fuzionom centru, te da na afirmativan način pruža doprinos sistemu kolektivne bezbjednosti, kroz participiranje novih lica u NATO mirovnim misijama i aktivnostima.

NATO NEKLASIFIKOVANO

Primljeno:			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
08-909/25-	1932/3		

MEMORANDUM O RAZUMJEVANJU (MOU)

IZMEĐU

MINISTARSTVA ODBRANE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

|

MINISTRA ODBRANE KRALJEVINE BELGIJE

|

MINISTARSTVA NACIONALNE ODBRANE KANADE

|

MINISTARTSVA ODBRANE REPUBLIKE ČEŠKE

|

MINISTARSTVA ODBRANE REPUBLIKE ESTONIJE

|

MINISTRA ODBRANE REPUBLIKE FRANCUSKE

|

FEDERALNOG MINISTARTVA ODBRANE FEDERALNE REPUBLIKE NJEMAČKE

|

MINISTARSTVA NACIONALNE ODBRANE HELENSKE REPUBLIKE

|

MINISTARSTVA ODBRANE REPUBLIKE MAĐARSKE

|

MINISTARSTVA ODBRANE REPUBLIKE ITALIJE

|

MINISTARSTVA ODBRANE REPUBLIKE LETONIJE

|

NATO NEKLASIFIKOVANO

MINISTARTVA NACIONALNE ODBRANE REPUBLIKE LITVANIJE

|

MINISTARSTVA ODBRANE KRALJEVINE NORVEŠKE

|

MINISTARSTVA NACIONALNE ODBRANE REPUBLIKE POLJSKE

|

MINISTRA ODBRANE REPUBLIKE PORTUGALA

|

MINISTARSTVA NACIONALNE ODBRANE RUMUNIJE

|

MINISTARSTVA ODBRANE REPUBLIKE SLOVAČKE

|

MINISTARSTVA ODBRANE REPULIKE SLOVENIJE

|

MINISTARSTVA ODBRANE KRALJEVINE ŠPANIJE

|

GENERALŠTABA REPUBLIKE TURSKE

|

MINISTARSTVA ODBRANE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I
SJEVERNE IRSKE

|

ŠTABA VRHOVNE KOMANDE SAVEZNIČKIH SNAGA ZA EVROPU
(SHAPE)

NATO NEKLASIFIKOVANO

KOJI SE TIČE

**ORGANIZACIJE, ADMINISTRACIJE, BEZBJEDNOSTI, FINANSIRANJA, I
POPUNJAVANJA RADNIH MJESTA U OBAVJEŠTAJNO FUZIONOM CENTRU (IFC)**

NATO NEKLASIFIKOVANO

SADRŽAJ

<u>ODJELJAK</u>	<u>NASLOV</u>	<u>STR. BR.</u>
Odjeljak I	Definicije	7
Odjeljak II	Svrha i cilj	8
Odjeljak III	Misija i aranžmani komande	8
Odjeljak IV	Pravni osnov i regulativa	9
Odjeljak V	Odgovornosti	9
Odjeljak VI	Disciplina i nacionalne obaveze	10
Odjeljak VII	Popunjavanje radnih mjesta	11
Odjeljak VIII	Oprema, infrastruktura i preostala vrijednost	11
Odjeljak IX	Usluge podrške	12
Odjeljak X	Troškovi	12
Odjeljak XI	Zajedničko finansiranje (multinacionalni budžet)	13
Odjeljak XII	Potraživanja	13
Odjeljak XIII	Finasijske procedure	14
Odjeljak XIV	Bezbjednost i zaštita snaga	14
Odjeljak XV	Viši komitet za politiku i resurse	15
Odjeljak XVI	Stupanje na snagu, povlačenje, trajanje izmjene i dopune, učešće i prestanak	15
Odjeljak XVII	Sporovi	17
	Potpisi	17
 <u>ANEKSI</u>		
A.	Odgovornosti okvirne nacije	20
B.	Struktura IFC-a i procedure za popunjavanje radnih mjesta	21
C.	Viši komitet za politiku i resurse (SPRC), pravilnik o radu i struktura	27
D.	Pravilnik o radu komandanta IFC-a	29
E.	Primjer note o pridruživanju	30
F.	Skraćenice	31
G.	Francusko tumačenje	32

UVOD

Ministar odbrane Kraljevine Belgije, Ministarstvo nacionalne odbrane Kanade, Ministarstvo odbrane Republike Češke, Ministarstvo odbrane Estonije, Ministar odbrane Republike Francuske, Federalno ministarstvo odbrane Federalne Republike Njemačke, Ministarstvo odbrane Helenske Republike, Ministarstvo odbrane Republike Mađarske, Ministarstvo odbrane Republike Italije, Ministarstvo odbrane Republike Letonije, Ministarstvo nacionalne odbrane Republike Litvanije, Ministarstvo odbrane Kraljevine Norveške, Ministarstvo nacionalne odbrane Rumunije, Ministarstvo odbrane Republike Slovačke, Ministarstvo odbrane Republike Slovenije, Ministarstvo odbrane Kraljevine Španije, Generalštab Republike Turske, Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država, Ministarstvo odbrane Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, i Štab Vrhovne komande savezničkih snaga za Evropu (SHAPE), u daljem tekstu koristiće se naziv „POTPISNICE“ –

IMAJUĆI U VIDU da, u cilju unapređenja Sjeveroatlanskog ugovora, POTPISNICE žele da ujedine njihove napore za kolektivnu odbranu u još bližoj saradnji;

Imajući u vidu odredbe Sporazuma između strana Sjeveroatlanskog saveza koji se tiče Statusa njihovih snaga (NATO SOFA), potpisanog u Londonu 19. juna 1951. godine i Protokola o statusu Međunarodnog vojnog štaba uspostavljenog u skladu sa Sjeveroatlanskim savezom, potpisan u Parizu 28. avgusta 1952. godine (Pariški protokol);

IMAJUĆI U VIDU da su se u Pragu u novembru 2002. godine, predsjednici savezničkih država i vlada, sporazumjeli o potrebi za daljim jačanjem NATO-a kako bi odgovorili na nove prijetnje i bezbjednosne izazove 21. vijeka. Zatim, „neformalni sastanak ministara odbrane“ u Kolorado Springsu u oktobru 2003. godine, i komandanata NATO snaga u okviru Allied Reach 2004. godine, gdje su istakli (vojne) obavještajne nedostatke NATO-a na političkom i komandnom nivou. Naročito, trenutne operacije i obavještajni zahtjevi za NATO snage za odgovor (NRF) i Kombinovane združene operativne snage (CJTF), ukazuju na potrebu za dodatnim sposobnostima za analizu obavještajnih podataka;

PREPOZNAJUĆI da će dijeljenje obavještajnih podataka biti predmet nacionalnih vlasti UČESNICA i da će se razmjena obavještajnih podataka NATO-a sprovesti u skladu sa MC 128 (Smjernice za politiku NATO obavještajnih podataka) i MIC 167. Nacionalni doprinosi su glavni izvor obavještajnih podataka za NATO, što naglašava važnost podrške NATO nacija;

NATO NEKLASIFIKOVANO

Napominjajući da je NATO MC 534 odobren od strane Vojnog komiteta i konstatovan od strane NAC-a kao koncept Obavještajno fuzionionog centara; i razvoj Tehničkog sporazuma vezano za komandu i kontrolu IFC-a od strane NATO-a.

Napominjajući da će Sjedinjene Države kao okvirna nacija obezbijediti početne objekte i opremu za uspostavljanje IFC.

U želji da se sprovede takva multinacionalna organizacija, administracija, popunjavanje radnjih mjesta, bezbjednost, i aranžmani za finansiranje, neophodni za uspostavljanje i funkcionisanje IFC-a kao Međunarodnog NATO vojnog štaba, i dobijanje zahtjeva od strane Vrhovne komande savezničkih snaga za Evropu (SHAPE);

Imajući u vidu C-M (2002)49 (bezbjednost u okviru Sjeveroatlanskog saveza), od 17. juna 2022. godine;

Stoga, POTPISNICE su se sporazumjele o sljedećem:

NATO NEKLASIFIKOVANO

Odjeljak I Definicije

Osim ukoliko je neko značenje navedeno u ovom MOU i njegovim pratećim dokumentima, NATO rječnik termina i definicija (AAP-6) i definicije navedene u Savezničkoj publikaciji prakse nabavki (AAP-1) DIO 1 (Smjernice i primjeri odredbi za Memorandum o razumjevanju) će se primjenjivati. Pored termina koji su definisani u drugim odredbama ovog MOU, doljenavedeni termini će imati sljedeće značenje kada se budu koristili u okviru ovog Memoranduma i pratećih dokumenata:

- 1.1. NACIJA PODNOSILAC ZAHTJEVA podrazumjeva NATO naciju koja podnosi zahtjev za učešće u IFC-u, prihvatajući odredbe ovog MOU, i potvrđujući buduće učešće na popunjavanju radnih mjesta, finansiranju i podršci IFC-u.
- 1.2. KLASIFIKOVANI PODACI znače zvanični PODATAK koji zahtjeva zaštitu u interesu NATO i/ili nacionalne bezbjednosti UČESNIKA i označava se primjenom oznake bezbjednosne klasifikacije.
- 1.3. IFC Komandant je glavni savjetnik SHAPE J2 i odgovoran je za upravljanje IFC-a.
- 1.4. KONTROLISANI NEKLASIFIKOVANI PODACI su neklasifikovani PODACI učesnika, kome su pristup ili ograničenja distribucije određene u skladu sa nacionalnim zakonima, politikama, i regulativama tog UČESNIKA.
- 1.5. IZDRŽAVANA LICA su lica koja su definisana u članu 1, paragraf 1 (c) NATO SOFA.
- 1.6. OKVIRNA NACIJA je određena učesnica koja je odgovorna za pružanje određene podrške kao što je navedeno u ovom MOU. Sjedinjene Američke Države su okvirna nacija za IFC.
- 1.7. OKVIRNA STRANA je štab koji koordinira podršku IFC-u. U ovom slučaju, to je Združeni analitički centar (JAC) Evropske komande američkih snaga (USEUCOM) ili organizacija koja je nasleđuje.
- 1.8. IFC označava Međunarodni vojni štab Obavještajno fuzionog centra kao podrška NATO-u, sa sjedištem u Molsvortu, Ujedinjeno Kraljevstvo.
- 1.9. ZEMLJA DOMAĆIN je UČESNIK na čijoj se suverenoj teritoriji nalazi IFC. Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske je zemlja domaćin za IFC.
- 1.10. INFORMACIJE su bilo koja komunikacija, sticanje znanja ili obavještajnih podataka, bez obzira na formu ili vrstu, uključujući i one naučne ili tehničke prirode, i takođe fotografije, privremeni i konačni izvještaji, priručnici, podaci o prijetnjama,

NATO NEKLASIFIKOVANO

eksperimentalni podaci, testovi, dizajni, specifikacije, procesi, tehnike, pronalasci, crteži, softveri uključujući izvorni kod, tehničke spise, zvučni zapisi, slikovne prezentacije, i druge grafičke prezentacije, bilo u magnetnoj traci, kompjuterskoj memoriji, ili bilo kojoj drugoj formi bez obzira da li podliježu autorskim pravima, patentima ili drugoj pravnoj zaštiti.

- 1.11. NACIONALNI ELEMNT PODRŠKE označava bilo koju nacionalnu jedinicu pridruženu IFC-u, koja je uspostavljena u cilju podrške nacionalnim članovima IFC-a.
- 1.12. UČESNIK označava Ministarstva/Resore odbrane zemalja članica NATO-a, koje su pristale da budu zastupljene u IFC sa osobljem i finansijskom podrškom IFC-u, u skladu sa odredbama ovog MOU.
- 1.13. VIŠI NACIONALNI PREDSTAVNIK (SNR) znači viši oficir svakog UČESNIKA u IFC-u.
- 1.14. VIŠI KOMITET ZA POLITIKU I RESURSE (SPRC) označava tijelo koje je sačinjeno od predstavnika svih POTPISNICA, koje je odgovorno za odobravanje multinacionalnog budžeta, popunjavanje radnih mjesta i bilo kojeg drugog pitanja koje proističe iz ovog MOU i rada IFC-a.
- 1.15. POTPISNICE su UČESNICI i SHAPE.

Odjeljak II Svrha i cilj

2.1. Svrha ovog MOU je uspostavljanje principa za organizaciju, administraciju, bezbjednost, finansiranje i popunjavanje radnih mjesta u IFC-u, kao i za dijeljenje troškova multinacionalnog budžeta između UČESNIKA.

2.2. Cilj ovog MOU baziran je na potrebi da se ispune NATO zahtjevi za obavještajnim podacima, i sposobnostima za planiranje i izvršavanje operacija u skladu sa MC 0534. Ove operacije uključuju operacije za koje su identifikovane snage za raspoređivanje, i one za koje snage tek treba da budu identifikovane. Ovaj MOU će se jednako primjenivati na misije i vježbe na kojima učestvuje IFC.

Odjeljak III Misija i aranžmani komande

3.1. IFC će obezbjeđivati Vrhovnoj savezničkoj komandi za Evropu (SACEUR) pravovremene, efikasne, sveobuhvatne obavještajne podatke kao podrška planiranju i izvođenju operacija, posebno NRF i CJTF operacijama.

NATO NEKLASIFIKOVANO

3.2. Odnos komandovanja koji omogućava IFC-u da izvršava svoje zadatke u mirnodopskom vremenu, krizi, i za vrijeme operacija, biće u skladu sa odredbama Tehničkog sporazuma koji će biti u skladu sa dogovorom između USEUCOM i SHAPE, nakon konsultacija SHAPE sa nacijama.

3.3. Svi postojeći NATO sporazumi o dijeljenju obavještajnih podataka, uključujući i geoprostorne sporazume, ostaju nepromijenjeni ovim MOU. Nacije se ohrabruju da dijele informacije sa IFC-om u skladu sa prioritetima uspostavljenih od strane SHAPE-a. Svaka nacija će obezbjeđivati INFORMACIJE najbržim mogućim načinom, bez čekanja posebnih zahtjeva. Takođe, svaka nacija može da preduzme mjere zaštite njenih obavještajnih izvora i metoda. Ukoliko je potrebno, UČESNICIMA se mogu obezbijediti nacionalne prostorije, u cilju uspostavljanja nacionalnih veza. Dostavljanje NATO KLASIFIKOVANIH PODATAK iz IFC-a ne-NATO nacijama ili organizacijama vršiće se u skladu sa MC 167/3 i CM (2022)49 uključujući i propratne direktive.

Odjeljak IV Pravni osnov i regulativa

Sljedeći dokumenti i legislativa, i sve izmjene i dopune istih, prema potrebi, odnose se na status i aktivnosti IFC-a i njenih članica, i onih koji zavise od njih:

4.1. Sporazum između strana Sjeveroatlanske organizacije vezano za status njihovih snaga (NATO SOFA), potpisan u Londonu, 19. juna 1951. godine;

4.2. Po aktiviranju kao Međunarodni vojni štab (IMHQ) od strane Sjeveroatlanskog savjeta (NAC), Protokol o statusu IMHQ osnovan u skladu sa NATO, potpisan u Parizu, 28. avgusta 1952. godine;

4.3. MC 128, Smjernice NATO obavještajne politike;

4.4. MC 167, Dostavljanje NATO klasifikovanih i neklasifikovanih vojnih informacija ne-NATO nacijama i organizacijama.

4.5. CM (2002) 49, Bezbjednost u okviru NATO-a;

4.6. MC 317, Struktura NATO snaga;

4.7. MC 534 Obavještajno fuzioni centar (IFC);

4.8. Ovaj MOU neće biti u suprotnosti sa nacionalnim zakonima UČESNIKA ili međunarodnim zakonima.

ODJELJAK V Odgovornosti

5.1. OKVIRNA NACIJA će obezbjeđivati podršku IFC-u u skladu sa Aneksom A.

NATO NEKLASIFIKOVANO

5.2. Članovi osoblja IFC-a i UČESNIKA koji su upućeni u bilo kom NACIONALNOM ELEMENTU PODRŠKE finansiraće se od strane UČESNIKA koji ih šalje, u skladu sa njihovim nacionalnim propisima.

5.3. Svaka UČESNICA će uputiti u IFC stručno kvalifikovano osoblje, u skladu sa opisom poslova, u cilju popunjavanja dodijeljenih radnih mjesta. Raspoređivanje osoblja u skladu sa strukturom i procedurama navedenih u Aneksu B ovog MOU.

5.4. OKVIRNA NACIJA će koordinirati podršku IFC-u.

5.5. Saveznička komanda za kontraobavještajne poslove (ACCI) će obezbjeđivati kontraobavještajnu podršku (CI) za cijelo osoblje IFC-a, u skladu sa AD 65-3.

5.6. Komandant IFC-a biće odgovoran za ispunjavanje misije, zadataka, i administracije IFC-a u skladu sa odredbama Aneksa D.

Odjeljak VI

Disciplina i nacionalne obaveze

6.1. Vezano za disciplinu i nacionalne obaveze, rukovodstvo članova osoblja IFC-a će slijediti procedure Direktive ACO 45-1.

6.2. VIŠI NACIONALNI PREDSTAVNICI ili njihovi delegati, po pitanju njihovog osoblja, imaju svu moć i nadležnosti koja su im data nacionalnim zakonima i regulativama, u skladu sa Pariškim protokolom i NATO SOFA. Oni će se pobrinuti da se, u okviru ograničenja koja su im postavljena od strane njihovih nacionalnih zakona i propisa, njihovo osoblje pridržava propisa koji su izdati od strane komandanta IFC.

6.3. Članovi osoblja IFC-a će raditi prema upustu komandanta IFC-a u skladu sa misijom IFC-a. Takve dužnosti biće u skladu sa nacionalnim zakonima UČESNIKA.

NATO NEKLASIFIKOVANO

Odjeljak VII Popunjavanje radnih mjesta

7.1. Svaki UČESNIK će uputiti u IFC odgovarajuće osoblje u cilju popunjavanja dodijeljenih pozicija. Zahtjevi za bezbjednosnu provjeru, znanje jezika, profesionalne kvalifikacije, i čin za pozicije u skladu sa AD 45-1, biće u skladu sa procedurama u Aneksu B.

7.2. Neformalnim pisanim sporazumima, između IFC-a i bilo kojeg zainteresovanog UČESNIKA, mogu da se izvrše promjene za odobrene pozicije, osim onih koji utiču na nivo radne snage i raspodjelu pozicija određenim nacijama.

7.3. Zahtjevi za dopunu, ili smanjenje radnih mjesta, kao i opis radnih mjesta, razmatraće se od strane SPRC-a na godišnjem nivou u skladu sa procedurama u Aneksu B.

7.4. Prije početka obilaska osoblja IFC-a, UČESNIK će obavijestiti komandanta IFC-a određene organizacije, koja će sprovesti nacionalnu operativnu kontrolu, i obezbijediti administrativnu podršku članu osoblja IFC-a UČESNIKA.

7.5. U skladu sa AD 45-1, članovima osoblja IFC-a biće dozvoljeno odsustvo u skladu sa odobrenjem UČESNIKA. UČESNIK će obezbijediti komandantu IFC-a spisak praznika.

7.6. Komandant IFC-a i lanac komandovanja IFC-a će nadgledati svakodnevne aktivnosti članova osoblja IFC-a.

Odjeljak VIII

Oprema, infrastruktura i preostala vrijednost

8.1. Imovina od zajedničkih troškova: svu imovinu i opremu koju je nabavio IFC kao zajedničku investiciju kroz zajednički IFC budžet, postaće imovina UČESNIKA, i njome će upravljati IFC vođenjem inventarskog popisa za svu imovinu (registar imovine).

8.2. Po zatvaranju sjedišta, ili raskida ovog MOU, raspolaganje i preostala vrijednost takve imovine koja je u zajedničkoj svojini rješavaće se od strane SPRC-a u skladu sa NATO pravilima i procedurama, i biće u skladu sa članom IX Pariškog protokola.

8.3. Imovina okvirne nacije: imovina koja je nabavljena od strane okvirne nacije, mimo imovine od zajedničkih troškova, će ostati u vlasništvu okvirne nacije i biće odlagana u skladu sa njihovim procedurama.

8.4. NATO imovina: Bilo koja oprema obezbijedena od strane NATO-a, ostaće imovina NATO-a i biće preraspodijeljena u skladu sa standardnim NATO procedurama i Pariškim protokolom.

9.1. Članovi osoblja IFC-a od strane UČESNIKA i ONI KOJI ZAVISE OD NJIH, imaju pristup rekreativnom sadržaju, koji pripada OKVIRNOJ NACIJI, u zavisnosti od dostupnosti i u skladu sa ograničenjima OKVIRNE NACIJE.

9.2. Članovi osoblja IFC-a, uključujući i NACIONALNE ELEMENTE PODRŠKE i ONE KOJE ZAVISE OD NJIH, imaju sva prava i privilegije koja su data osoblju Međunarodnog vojnog štaba. Članovi UČESNIKA, uključujući i NACIONALNE ELEMENTE PODRŠKE i ONE KOJE ZAVISE OD NJIH, sami će obezbijediti svoju zdravstvenu i stomatološku zaštitu, stanovanje, i obrazovanje, osim ako drugi aranžmani zasnovani na važećim postojećim bilateralnim ili multilateralnim sporazumima ne dozvoljavaju drugačije.

9.3. Bilo kakvi troškovi OKVIRNE NACIJE ili ZEMLJE DOMAĆINA za usluge i objekte, kao i računi ili priznanice, izmiriće se u valuti OKVIRNE NACIJE ili ZEMLJE DOMAĆINA.

Odjeljak X
Troškovi

10.1. Svaki UČESNIK će platiti sledeće:

- a. Putne troškove njihovih članova od početka do kraja dužnosti u IFC-u;
- b. Troškove plate, naknada, i dnevnica za njihovo osoblje;
- c. Troškove putovanja odobrena nacionalnim propisima u vezi sa privremenim službenim putovanjima (tj. troškove dnevnica) snosiće UČESNIK čiji član ide na službeni put.
- d. Bilo koju opremu ili osoblje dovedeno u IFC od strane UČESNIKA u odnosu na onu koju je obezbijedila OKVIRNA NACIJA.
- e. Komunikacione i informacione sisteme koji prističu iz njihovih nacionalnih zahtjeva.
- f. Dodatne troškove za bilo koji poseban objekat ili opremu u cilju ispunjenja svojih nacionalnih potreba (koje uključuju zgrade, sportske aktivnosti, i adekvatne prostorije), i operativne troškove posebno identifikovane od strane OKVIRNE NACIJE.

10.2. Od slučaja do slučaja, zahtjev za zajedničko finasiranje od strane NATO-a može se podneti od strane komandanta IFC-a, posredstvom adekvatne Strateške komande (SC) NATO finasijskim komitetima, za razmatranje, u skladu sa politikama i propisima koji su na snazi za vrijeme podnošenja zahtjeva.

10.3. Kriterijumi podobnosti za NATO finasiranje raspoređivanja snaga u cilju podrške operacijama koje je odobrio NAC, detaljno su opisani u MC 317 i PO (2005)98. Kada se utvrdi ispunjavanje uslova, finasiranje za podršku određenom raspoređivanju, kao i dodatni troškovi, obezbjeđuju se putem adekvatne strateške komande u kontekstu OPLAN budžeta (ili njihove raspodjele), odobrenog od strane odgovarajućeg finasijskog komiteta.

10.4. Troškove službenih putovanja (isključujući dnevnice), koja se realizuju u ime IFC-a a koji se ne plaćaju iz NATO zajedničkog finansiranja, platiće se od zajedničkoj budžeta IFC-a.

10.5. Odobreni budžetski troškovi IFC-a biće plaćeni od strane UČESNIKA u skladu sa Odjeljkom XI ovog MOU. Takvi troškovi mogu uključiti komunikacije, službena putovanja i obuke za potrebe IFC-a (isključujući dnevnice), komunalne usluge, zalihe, razne zahtjeve za kancelarijsku podršku, prepravke i preuređenje objekata, održavanje i popravku objekata, odlaganje otpada, deratizaciju, i zamjena ili iznajmljivanje opreme obezbijedene od strane OKVIRNE NACIJE nakon osnivanja. Dodatni troškovi koji su van okvira ovlašćenja predviđenih odobrenim budžetima, moraju se unaprijed odobriti od strane SPRC-a.

10.6. Povezanost sa NATO mrežama komande i kontrole, komunikacionim i informacionim krugovima, označene kao suštinska misija, finansiraće se u skladu sa MC 317 i drugim relevantnim NATO dokumentima. IFC će koristiti standardnu obavještajnu arhitekturu i sisteme kako bi osigurali da IFC obavještajna podrška doseže do svih glavnih komandi, statičnih i raspoređenih.

10.7. Bilo koji drugi troškovi, koji nisu u okviru gore navedenih kategorija ali se mogu pripisati radu IFC, dijeliće se između UČESNIKA u skladu sa Odjeljkom XI ovog MOU.

10.8. Ni OKVIRNA NACIJA, ni ZEMLJA DOMAĆIN, niti drugi UČESNICI neće ostvarivati prihod od službenih aktivosti IFC-a.

Odjeljak XI

Zajedničko finansiranje (multinacionalni budžet)

11.1. UČESNICI će međusobno finansirati troškove odobrene od strane SPRC-a koji se dijele između UČESNIKA u skladu sa njihovim udjelom u raspodjeli članova osoblja IFC-a u mirnodopskim uslovima, kao što je prikazano u Aneksu B.

11.2. Nepopunjene pozicije neće smanjiti udio troškova određene nacije prema stavu 11.1.

11.3. Privremena povećanja (npr. za vježbe, obuke itd.) neće uticati na nacionalne troškove.

Odjeljak XII

Potraživanja

12.1. Potraživanja će se rješavati u skladu sa članom VIII NATO SOFA, i članom VI Pariškog protokola.

12.2. Ukoliko nije predviđeno članom VIII NATO SOFA i/ili članom VI Pariškog protokola, potraživanja i plaćanja koja proizlaze iz potraživanja koja se pripisuju službenim

NATO NEKLASIFIKOVANO

aktivnostima IFC-a ili njegovog osoblja, dijeliće se između UČESNIKA u skladu sa Odjeljkom XI ovog MOU.

Odjeljak XIII Finansijske procedure

13.1. Sredstva obezbijeđena od strane UČESNIKA i važećih finansijskih pravila i procedura, biće u skladu sa važećim NATO finansijskim propisima, i primjenom pravila i procedura za koje SPRC utvrdi da su primjenljiva i izvodljiva.

13.2. Sredstva koja će biti dostupna iz NATO izvora biće tražena i obračunata u skladu sa standardnim NATO procedurama definisanim u ACO direktivama ili prema uputstvu ACO finasijskog kontrolora.

13.3. Fiskalna godina počinje 01. januara i završava se 31. decembra.

13.4. Nacrt budžeta koji prikazuje procijenjene troškove, biće pripremljen i poslat SPRC-u od strane komandanta IFC-a do datuma koji određuje SPRC, svake godine za narednu fiskalnu godinu. Istovremeno, komandant SPRC-a će u cilju planiranja, obezbijediti srednjoročni finasijski plan za pet godina nakon naredne fiskalne godine. Nacrt budžeta biće proučen od strane SPRC-a, i odobren prije naredne fiskalne godine. Ukoliko se tokom fiskalne godine desi da odobrena budžetska sredstva nisu dovoljna, komandant IFC-a može podnijeti SPRC-u dopunu budžeta na razmatranje.

13.5. U skladu sa odobrenim budžetom, komandant IFC-a će obično podnijeti jedan Poziv za sredstva (CFF) godišnje, koji plaćaju učesnici u skladu sa uslovima upostavljenih od strane SPRC-a. Sva dugovanja UČESNIKA biće balansirana u odgovarajućem CFF. Plaćanja će se vršiti besplatno, u britanskim funtama, na bankovnom računu koji je određen od strane komandanta IFC-a. Ako SPRC naknadno odobri rebalans budžeta, može se izdati drugi CFF.

13.6. Komandant IFC-a će podnijeti SPRC-u izvod završnog računa do 31. marta naredne godine. Izvod završnih računa biće predstavljeni SPRC-u u cilju odobrenja.

13.7. Finasijska odgovornost UČESNIKA pod ovim MOU predmet je ovlašćenja i odobrenja sredstava u skladu sa njihovim nacionalnim zakonima.

13.7. Poželjna agencija za reviziju je MEĐUNARODNI ODBOR REVIZORA za NATO (IBAN). Međutim revizija će se sprovesti kad se odobri od strane SPRC-a.

13.9. UČESNICI imaju pravo pristupa svim neophodnim informacijama o njihovim kontribucijama zajedničkom budžetu IFC-a u svrhe revizije.

Odjeljak XIV Bezbjednost i zaštita snaga

14.1. Spoljna bezbjednost će se obezbijediti od strane ZEMLJE DOMAĆINA ili OKVIRNE NACIJE, po potrebi.

NATO NEKLASIFIKOVANO

14.2. Unutrašnja bezbjednost je odgovornost komandanta IFC-a, koji djeluje u skladu sa važećim bezbjednosnim propisima.

14.3. UČESNICI će čuvati KLASIFIKOVANE PODATKE koji su dati tokom misije IFC-a u skladu sa bezbjednosnim pravilima i propisima, ništa manje strožije nego kad su u pitanju NATO KLASIFIKOVANI PODACI u CM (2002)-49, uključujući sve izmjene i dopune, i u skladu sa postojećim bezbjednosnim sporazumima i aranžmanima.

14.4. U slučaju prestanka važenja ovog MOU ili povlačenja iz ovog MOU, UČESNICI će osigurati da odredbe koje se odnose na bezbjednost, otkrivanje INFORMACIJA, i povjerljivost istih, će ostati na snazi.

14.5. Dalje odredbe biće donijete u Tehničkom sporazumu kao što je napomenuto u Odjeljku III, paragraf 3.2.

14.7. Svaki UČESNIK će osigurati da se članovi osoblja IFC-a pridržavaju bezbjednosnih procedura IFC-a cijelo vrijeme. Bilo kakva povreda bezbjednosnih procedura od strane članova osoblja IFC-a tokom njegovog ili njenog zaduženja, biće prijavljeno UČESNIKU u cilju adekvatnog djelovanja po CM (2002)=49, AC/35-D/2002, i AD 65-3).

Odjeljak XV

Viši komitet za politiku i resurse

15.1. Predstavnici određeni od strane POTPISNICA činiće VIŠI KOMITET ZA POLITIKU I RESURSE (SPRC), koji će funkcionisati u skladu sa Pravilnikom rada u Aneksu C. UČESNICI će osigurati zastupljenost na sastancima SPRC-a sa predstavnicima sa odgovarajućim ovlaštenjima za diskusiju i donošenje odluka o politikama, popunjavanju radnih mjesta i/ili finansijskim pitanjima po potrebi, na osnovu agende svakog od sastanaka.

Odjeljak XVI

Stupanje na snagu, povlačenje, trajanje, izmjene i dopune, učešće i prestanak

16.2. Ovaj MOU će stupiti na snagu na poslednji datum potpisivanja od strane okvirne nacije, ZEMLJE DOMAĆINA, SHAPE-a, i u odnosu na sve ostale UČESNIKE, na datum potpisivanja svakog takvog drugog učesnika (ili na datum obavještenja o odobrenju u slučaju da potpisivanje podliježe naknadnom odobrenju). Finasijske odredbe koje se odnose na zajedničko finansiranje stupiće na snagu 01. januara 2007. godine.

16.2. Bilo koji POTPISNIK koji želi da se povuče iz ovog MOU, mora dati pisano obavještenje UČESNICIMA 12 mjeseci unaprijed. U ovom slučaju, ostali POTPISNICI i/ili UČESNICE sastaće se da razgovaraju o preraspodjeli troškova, finansiranju i upražnjenim pozicijama.

16.3. Ako se jedan učesnik povuče iz ovog MOU, a ako njegov udio ne preuzme drugi učesnik, moraće da:

a. Nastavi da podrži IFC do kraja otkaznog roka, uključujući plaćanje njegovog udjela za odobreni budžet do kraja fiskalne godine u kojoj se otkazni rok završava.

b. Dobije naknadu za preostalu vrijednost svih investicija kojima je doprinio u mjeri u kojoj je njegov udio preuzet od strane drugog UČESNIKA, prema dogovoru svih uključenih UČESNIKA. Ukoliko UČESNIK koji istupa ne bude nadoknađen u trenutku povlačenja, on će zadržati svoja prava potraživanja preostale vrijednosti, sve dok drugi UČESNIK ne preuzme svoj udio i ne isplati nadoknadu za njih, ili dok se ulaganja u potpunosti ne otpišu.

16.4. Bilo koja POTPISNICA ovog MOU može predložiti izmjene i dopune njenih odredbi. Svaka takva izmjena i dopuna stupiće na snagu kada se pisanim putem prihvati od strane svih POTPISNICA ovog MOU.

16.5. Učešće u IFC-u je otvoreno za svaku NATO članicu, pod uslovom da prihvati razumne i pravične uslove koji će se uspostaviti od strane UČESNIKA. Prijave da se učestvuje u ovom MOU mogu se podnijeti u bilo koje vrijeme. Svaka nova prijava će se predložiti POTPISNICAMA posredstvom SPRC-a.

a. Cjelokupna kontribucija svake NACIJE KOJA APLICIRA biće predmet razmatranja i pregovaranja od strane SPRC-a. Finasijska kontribucija biće u skladu sa principima dijeljenja troškova ovog MOU.

b. Nota o pridruživanju će se žaključiti između NACIJE KOJA APLICIRA i POTPISNICA ovog MOU u SPRC. Nota o pridruživanju će zabilježiti činjenicu da je NACIJA KOJA APLICIRA postala UČESNIK ovog MOU.

c. Status kao UČESNIKA biće na snazi od datuma zadnjeg potpisa u Noti o pridruživanju (gore navedeno u 16.2.), ukoliko drugačije nije dogovoreno od strane UČESNIKA.

16.6. Ukoliko OKVIRNA NACIJA obavijesti o njenoj namjeri da se povuče iz ovog Sporazuma, u skladu sa Odjeljkom 16.2., ovaj MOU prestaje da važi 12 mjeseci nakon prvobitnog obavještenje o povlačenju.

16.7. Ovaj MOU može prestati da važi jednoglasnom saglasnošću POTPISNICA u bilo kom trenutku.

16.8. ZEMLJA DOMAĆIN će dati pisano obavještenje 12 mjeseci unaprijed svim POTPISNICAMA, ukoliko planira da zatvori RAF Molsvort.

NATO NEKLASIFIKOVANO

**Odjeljak XVII
Sporovi**

17.1. Bilo kakav spor vezano za tumačenje ili primjenu ovog MOU riješiće se konsultacijama između POTPISNICA. Sporovi koji se ne mogu riješiti konsultacijama između potpisnica biće upućeni Vojnom komitetu ili drugim adekvatnim NATO vlastima za konačno rješenje, uzimajući u obzir odredbe NATO SOFA i Pariškog protokola. Sporovi vezani za ovaj MOU neće se uputiti vanjskim organizacijama, tribunalima, ili arbitrima, bilo nacionalnim ili međunarodnim.

Gorenavedeno predstavlja postignuto razumjevanje između potpisnica o pitanjima koja su u njemu pomenuta.

OVAJ MOU JE PISAN I POTPISAN SAMO NA ENGLISKOM JEZIKU, ORIGINAL ĆE BITI DEPONOVAN U SAVEZNIČKOJ KOMANDI ZA OPERACIJE, KOJA ĆE PROSLIJEDITI OVJERENU KOPIJU SVIM POTPISNICAMA I IFC-U.

Za Ministra odbrane Kraljevine Belgije

_____ datum: 05. oktobar 2006. god.

Francis Massaux
Brigadni general
Nacionalni vojni predstavnik Belgije

Za Ministarstvo nacionalne odbrane Kanade

_____ datum: 05. oktobar 2006. god.

Christopher J. Henneberry
Pukovnik
Nacionalni vojni predstavnik Kanade

Za Ministarstvo odbrane Republike Češke

_____ datum: 05. oktobar 2006. god.

Hynke Blasko
General major
Nacionalni vojni predstavnik Republike Češke

NATO NEKLASIFIKOVANO

Za Ministarstvo odbrane Republike Estonije

_____ datum: 05. oktobar 2006. god.

Risto Lumi
Puk (A)
Načelnik J-2 odbrambenih snaga Estonije

Za Ministarstvo odbrane Republike Francuske

_____ datum: 05. oktobar 2006. god.

Benoit Bescond
General Divizije
Šef vojne misije Francuske

Za Federalno ministarstvo odbrane Federalne Republike Njemačke

_____ datum: 05. oktobar 2006. god.

Bernd Högrefe
Brigadni General
Nacionalni vojni predstavnik Njemačke

Za Ministarstvo odbrane Helenske Republike

_____ datum: 05. oktobar 2006. god.

Ioannis Alvertos
Kontraadmiral
Nacionalni vojni predstavnik Grčke

Za Ministarstvo odbrane Republike Mađarske

_____ datum: 05. oktobar 2006. god.

Csaba Ujfalusi
Brigadni generala
Nacionalni vojni predstavnik Mađarske

NATO NEKLASIFIKOVANO

Za Ministarstvo odbrane Republike Italije

_____ datum: 05. oktobar 2006. god.

Mauro Ghiacci
General major (AF)
Nacionalni vojni predstavnik Italije

Za Ministarstvo odbrane Republike Letonije

_____ datum: 05. oktobar 2006. god.

Raimonds Rublovskis
Pukovnik (A)
Nacionalni vojni predstavnik Letonije

Za Ministarstvo odbrane Republike Litvanije

_____ datum: 05. oktobar 2006. god.

Antanas Jurgaitis
Pukovnik (A)
Nacionalni vojni predstavnik Litvanije

Za Ministarstvo odbrane Kraljevine Norveške

_____ datum: 05. oktobar 2006. god.

Ole-Gerhard Ron
Kontraadmiral
Nacionalni vojni predstavnik Norveške

Za Ministra nacionalne odbrane Republike Poljske

_____ datum: 05. oktobar 2006. god.

Andrzej Kaczynski
Brigadni general
Nacionalni vojni predstavnik Poljske

NATO NEKLASIFIKOVANO

Za Ministra odbrane Republike Portugala

_____ datum: 05. oktobar 2006. god.

Bento Manuel Almeida Goncalves
Kontraadmiral
Nacionalni vojni predstavnik Portugala

Za Ministarstvo odbrane Rumunije

_____ datum: 05. oktobar 2006. god.

Valeriu Nicut
Brigadni general RO (A)
Nacionalni vojni predstavnik Rumunije

Za Ministarstvo odbrane Republike Slovačke

_____ datum: 05. oktobar 2006. god.

Martin Babiak
Brigadni general
Nacionalni vojni predstavnik Slovačke

Za Ministarstvo odbrane Republike Slovenije

_____ datum: 05. oktobar 2006. god.

Mr. Damir Crncec
Generalni direktor, Obavještajno bezbjednosna služba
Ministarstva odbrane Republike Slovenije

Za Ministarstvo odbrane Kraljevine Španije

_____ datum: 05. oktobar 2006. god.

Juan A. Moreno
Kontraadmiral
Nacionalni vojni predstavnik

NATO NEKLASIFIKOVANO

Za Generalštab Republike Turske

_____ datum: 05. oktobar 2006. god.

H. Kenan Husnuoglu
General major
Nacionalni vojni predstavnik

Za Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država

_____ datum: 05. oktobar 2006. god.

G-din Robert T. Hunt
Civil/DISL
Specijalni asistent direktora za obavještajne poslove, Evropska komada SAD

Za Ministarstvo odbrane Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske

_____ datum: 05. oktobar 2006. god.

Martin Routledge
Komodor (vazduhoplovstvo)
Nacionalni vojni predstavnik Ujedinjenog Kraljevstva

Za Štab vrhovne komande savezničkih snaga za Evropu (SHAPE)

_____ datum: 05. oktobar 2006. god.

Rainer Schuwirth
General. GE A
Načelnik štaba

ODGOVORNOSTI OKVIRNE NACIJE

1.1 OKVIRNA NACIJA biće odgovorna za sljedeće stavke, koje se tiču koordinacije i olakšavanja donošenja odluka u vezi sa IFC:

- a. Obezbjedivanje sredstava za uspostavljanje IFC-a. Uspostavljanje je definisano kao obezbjeđivanje prostorija za 162 člana osoblja i propratne infrastrukture i opreme u cilju sprovođenja njihove operativne misije. Nakon uspostavljanja, operativni troškovi u vezi sa objektom, uključujući troškove iznajmljivanja, biće iz zajedničkog budžeta u skladu sa Odjeljkom 10.5 ovog MOU.
- b. Za sveobuhvatnu koordinaciju, olakšavanje i implementaciju odluka SACEUR vezano za IFC.
- c. Olakšavanje sprovođenja procedura popunjavanja radnih mjesta, finasiranja i podrške.
- d. Usmjeravanje u cilju završetka administrativnih pitanja kao što su upravljanje osobljem, snadbijevanjem, uslugama, i drugim pitanjima koje nisu uključene u operativne misije zadatih od strane SACEUR.
- e. Dogovaranje, koordinacija i podrška za posredovanje koja je neophodna za IFC, kao što je predloženo na odobrenom multinacionalnom budžetu IFC-a na osnovu nadoknade. Troškovi će se dijeliti u skladu sa Odjeljkom XI ovog MOU.
- f. Ugovaranje usluga finansijskog kontrolora.
- g. Obezbjedivanje predsjedavajućeg i sekretara za sastanke SPRC-a.
- h. Informisanje i traženje odobrenja UČESNIKA za sve radnje / pregovore preduzete u njihovo ime, vezano za zajednički budžet.
- i. Obezbjedivanje logistike i pomoćnog osoblja.

STRUKTURA IFC-a I PROCEDURE ZA POPUNJAVNJE RADNIH MJESTA

Principi

- 1.1. Nivo popunjenosti radnih mjesta u IFC-u će se kontinuirano revidirati i prilagođavati na osnovu procjene zahtjeva misije i broja raspoloživog osoblja od strane UČESNIKA.
- 1.2. SPRC će zajednički odobriti sve ponude svim UČESNICIMA za dopunu njihovih radnih mjesta ili preporuke za nove izmjene opisa poslova. Na njihovom prvom sastanku, SPRC će odobriti početni set opisa poslova IFC-a.
- 1.3. UČESNICI mogu u bilo kom trenutku predložiti povećanje ili smanjenje radnih mjesta u IFC-a koja su im dodijeljena, pod uslovom da se za svako predloženo smanjenje komandant IFC-a mora obavijestiti najmanje 12 mjeseci prije datuma stupanja na snagu.
- 1.4. Ukoliko UČESNIK nije u mogućnosti da popuni dodijeljeno poziciju duže od 90 dana, VIŠI NACIONALNI PREDSTAVNIK će informisati šefa IFC-a pisanim putem. Onda šef IFC-a može kontaktirati druge UČESNIKE da daju doprinos, u cilju popunjavanja pozicije.
- 1.5. Osoblje koje je izabrano da popuni radna mjesta u IFC-u ispuniće uslove iz opisa poslova.
- 1.6. Svo vojno osoblje IFC-a imaće pravo na raspoređivanje u skladu sa nacionalnim zakonima i propisima.

Organizacija

- 2.1. Organizacija će biti multinacionalna i združena u skladu sa MC 0534 i vođena od strane američkog oficira.
- 2.2. Inicijalna organizacija i nivo popunjenosti IFC-a je dato u nastavku. Podrazmjeva se da je dolje navedena struktura i nivo popunjenosti radnih mjesta od 162 člana, samo za potrebe uspostavljanja IFC-a, i može se mijenjati u skladu sa gore opisanim procedurama.
- 2.3. Organizaciona struktura IFC-a je podložna privremenoj promjeni od strane komandanta IFC-a u bilo koje vrijeme, u skladu sa principima u AD 45-1, zbog razmatranja zahtjeva misije, raspoloživih resursa i sposobnosti. Ove promjene biće razmatrane od strane SPRC-a na sledećem sastanku. Bilo koje trajne izmjene organizacione strukture IFC-a, biće dogovorene od strane SPRC-a i biće prijavljene Vojnom komitetu.
- 2.4. Svako pojedinačno radno mjesto u IFC navedeno u tabeli (prilog 2 u aneksu B) biće detaljnije opisano u okviru opisa poslova (JD).

NATO NEKLASIFIKOVANO

Prilog 1 (Organizaciona šema), Ankes B
IFC MOU

NATO NEKLASIFIKOVANO

Prilog 2 (tabela radnih mjesta), Ankes B
IFC MOU

NATO NEKLASIFIKOVANO

Pravilnik o radu i struktura Višeg komiteta za politiku i resurse IFC-a

Definicije i reference

1.1. VIŠI KOMITET ZA POLITIKU I RESURSE (SPRC) je komitet koji je odgovoran za razmatranje i donošenje odluka o politikama i resursima koji proizlaze iz tog dijela IFC budžeta, koji će biti dijeljen između UČESNIKA i za rješavanje pitanja koja prozlaze iz administracije tog dijela budžeta IFC-a. SPRC će takođe biti odgovoran za izmjene po pitanju popunjavanja radnih mjesta u IFC u skladu sa Aneksom B.

1.2. Podređeni tehnički komitet (npr. Finasijski komitet) je bilo koji komitet uspostavljen od strane SPRC-a.

Konstituisanje

2.1 Svaki UČESNIK i SHAPE će nominovati predstavnika za SPRC i bilo koji podređeni tehnički komitet koji SPRC može da uspostavi.

2.2 Svaki UČESNIKOV predstavnik može biti savjetovan od strane nacionalnih eksperata, koji mogu da učestvuju u diskusije na sastancima SPRC-a ili podređenim tehničkim komitetima.

2.3 Presjedavajući i Sekretar SPRC-a biće obezbijeđeni od strane OKVIRNE nacije. Presjedavajući i Sekretar neće imati pravo glasa u okviru SPRC-a.

2.4. Komandant IFC-a i/ili njegov ili njen zamjenik, prisustvovaće na sastancima SPRC-a ali neće imati pravo glasa.

2.5. SPRC će odrediti njenu organizaciju i interna pravila, istovremeno poštujući sledeće uopštene principe:

a. SPRC će se sastajati redovno, najmanje jednom godišnje, u cilju izvršavanja svojih obaveza, i kako bi što prije odgovorili zahtjevima UČESNIKA ili IFC-a.

b. Odluke u okviru SPRC-a se donose jednoglasno. SHAPE će imati pravo glasa jedino po pitanju organizacione strukture i opisa poslova.

2.6. Presjedavajući, SPRC, odgovoran je da agendu pošalje svim UČESNICIMA najmanje 30 dana prije održavanja sastanaka SPRC-a.

2.7. Na sastancima SPRC-a UČESNICI mogu da traže da povećaju ili smanje dodijeljena radna mjesta, i predlože izmjene ili novi opis radnih mjesta. SPRC će zajednički odobriti sve ponude UČESNIKA da povećaju njihov broj radnih mjesta ili preporuke za novi ili izmijenjeni opis radnih mjesta. UČESNICI mogu da smanje broj dodijeljenih pozicija, s tim što moraju namanje 12 mjeseci unaprijed da obavijeste komandanta IFC-a

Ovlašćenja

3.1. SPRC će bit odgovoran za:

- a. Odobravanje zajedničkog budžeta na godišnjem nivou, i razmatranje srednjoročnog finansijskog plana kao smjernice za planiranje.
- b. Razmatranje i rješavanje pitanja koja proističu upravljanjem tog budžeta.
- c. Odobravanje finasijskih aktivnosti koje su iznad Uspostavljenih finasijskih limita (EFLs), koje određuje SPRC.
- d. Odobravanje godišnjeg finansijskog izvještaja
- e. Odlučivanje o bilo kojim predloženim izmjenama Aneksa B do F ovog MOU.
- f. Razmatranje i pregovaranje sa NACIJAMA KOJE APLICIRAJU o uslovima Note o pridruživanju, i preporuka njihovog zaključka POTPISNICAMA.
- g. Odobravanje opisa poslova pozicija u IFC-u.

3.2. Tokom vanrednih situacija NATO-a, odredba u paragrafu iznad 3.1 primjenjivaće se u mjeri u kojoj je to praktično. Ukoliko se sastanak SPRC-a ne može održati, nadležnosti SPRC-a će se sprovesti u konsultaciji sa VIŠIM NACIONALNIM PREDSTAVNICIMA (SNRs) svakog UČESNIKA koji je u IFC-u.

3.3. Imajući u vidu da SPRC nije stalno tijelo, nijedna odluka se neće donjeti procedurom ćutanja.

NATO NEKLASIFIKOVANO

Pravilnik o radu komandanta u IFC

- 1.1 Komandant IFC-a je odgovoran da se SACEUR-u i potčinjenim komandantima ACO, obezbijedi pravovremene, efikasne, sveobuhvatne obavještajne podatke kao podrška planiranju i izvođenju operacija, posebno NRF i CJTF operacija.
- 1.2 Komandant IFC-a izvještava SHAPE J2 (direktora za obavještajne poslove) o operativnim pitanjima, i SPRC o finansijskim i drugim pitanjima vezanim za SPRC.
- 1.3. Dužnosti komandanta SPRC-a su:
 - a. Upravljanje svim aspektima obavještajne podrške, uključujući indikacije i upozorenja, združena obavještajna priprema borbenog prostora, targetiranje, i geoprostorna/slikovna podrška NATO NRF/CJTF misijama.
 - b. Odgovoran je za izradu analitičkih proizvoda za borbu protiv terorizma, i kontraobavještajne i stateške regionalne analize u cilju pružanja podrške SACEUR, SHAPE J2, ACO drugim NATO organizacijama, tokom vježbi, operativnih raspoređivanja i vanrednih i kriznih situacija.
 - c. Koordinira sa EUCOM J2, nacionalnim obavještajnim i situacionim centrima, komandantom Združenog centra za analitiku, organizacijama zemlje domaćina, i drugim komandama podrške po potrebi.
 - d. Upravlja i nadgleda aktivnostima svih elemenata IFC-a.
 - e. Bavi se i drugim srodnim pitanjima, prema upustvima.

Primjer Note o pridruživanju

NATO NEKLASIFIKOVANO

NOTA O PRIDRUŽIVANJU

O UČEŠĆU U MEMORANDUMU O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU

(SPISAK UČESNIKA)

**VEZANO ZA ORGANIZACIJU, ADMINISTRACIJU, BEZBJEDNOST, FINASIRANJE I
POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA**

OBAVJEŠTAJNO FUZIONOG CENTRA (IFC)

Ministar/Ministartvo odbrane/Generalštab _____

Odlučivši da učestvuje u oragnizaciji, administraciji, bezbjednosti, finasiranju i popunjavanju radnih mjesta Obavještajno fuzionog centra (IFC), sa postojećim UČESNICIMA

Bira da učestvuje kao učesnik, i da se pridržava dogovorenog u:

„Memorandu o razumjevanju“ između (učesnika)
vezano za organizaciju, administraciju, bezbjednost, finasiranje i popunjavanje radnih
mjesta u Obavještajno Fuzionom centru, koji stupa na snagudana.....godine.

Potpisan u originalu; na engleskom jeziku.

Ministar/Ministartvo odbrane/Generalštab.....

.....(svi učesnici)

Datum:

Za Ministra/Ministartvo odbrane/Generalštab

..... (Učesnik koji se pridružuje)

.....

.....

.....

Datum:.....

Aneks F

Skraćenice	Značenje
ACCP-1	Saveznička praksa nabavki, publikacija broj 1
AAP-6	Saveznička administrativna publikacija broj 6, NATO rječnik pojmova i definicija
AC/35-D/2001	Direktive NATO bezbjednosnog komiteta o fizičkoj bezbjednosti
ACCI	Saveznička komanda za kontraobavještajne poslove
ACO	Saveznička komanda za operacije
AD 45-1	ACO direktiva 45-1, Upravljanje i administracija osoblja
AD 65-3 ACO	Direktiva 65-3, Kontraobavještajna politika u ACO
C-M (2002)49	Bezbjednost u okviru Sjeveroatlanskog saveza
CFF	Poziv za sredstva
CJTF	Kombinovane združene snage
EFL	Uspostavljeni finasijski limiti
JAC	Združeni analitički centar
IBAN	Međunarodni odbor revizora za NATO
IFC	Obavještajno fuzioni centar
IMHQ	Međunarodni vojni štab
MC 128/5	Dokument Vojnog komiteta 128/5, Smjernice za politiku NATO obavještajnih poslova
MC 167	Dokument Vojnog komiteta 167, Distribucija NATO klasifikovanih i neklasifikovanih podataka ne-NATO nacijama i organizacijama
MC 317	Dokument Vojnog komiteta 317, Struktura NATO snaga
MC 534	Dokument Vojnog komiteta 534, Koncept obavještajno fuzionog centra
MOU	Memorandum o razumjevanju
NATO	Organizacija Sjeveroatlanskog saveza
NRF	NATO Snage za odgovor
Pariški protokol	Protokol o statusu međunarodnih vojnih štabova
PO(2005)98	Revidirana politika finasiranja NATO operacija koja nisu u okviru člana 5
SACEUR	Vrhovni komandant NATO savezničkih snaga za Evropu
SHAPE	Štab Vrhovne komande savezničkih snaga za Evropu
SOFA	Sporazum o statusu snaga
SNR	Viši nacionalni predstavnik
SPRC	Viši komitet za politiku i resurse
USEUCOM	Evropska komanda američkih oružanih snaga

NATO NEKLASIFIKOVANO

INTERPRETATIVNA DEKLARACIJA

O

MEMORANDUMU O RAZUMJEVANJU

VEZANO ZA

**ZA ORGANIZACIJU, ADMINISTRACIJU, BEZBJEDNOST, FINASIRANJE I
POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA**

OBAVJEŠTAJNO FUZIONOG CENTRA (IFC)

Odredbe ovog Memoranduma o razumjevanju nemaju za cilj da dovedu u pitanje Pariški sporazum o statusu Međunarodnih štabova, iz 28. avgusta 1958. godine, koji je donijela Francuska 30. marta 1966. godine.

NATO strateške komande i njene podređene komande nemaju pravo da koriste svoje pravne sposobnosti u ime Francuske. Dakle, međunarodne obaveze koje je preuzela Strateška komanda pravno ne obavezuju Republiku Francusku, osim ako ova strana ne odredi drugačije.

Primljeno:			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
08-9	09/25	1932/4	

NATO UNCLASSIFIED

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

AMONG

THE DEPARTMENT OF DEFENSE OF THE UNITED STATES OF AMERICA

AND

THE MINISTER OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF BELGIUM

AND

THE DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE OF CANADA

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE CZECH REPUBLIC

AND

THE REPUBLIC OF ESTONIA MINISTRY OF DEFENCE

AND

THE MINISTER OF DEFENCE OF THE FRENCH REPUBLIC

AND

THE FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

AND

THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE HELLENIC REPUBLIC

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF HUNGARY

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LATVIA

NATO UNCLASSIFIED

NATO UNCLASSIFIED

AND

THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF NORWAY

AND

THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF POLAND

AND

THE MINISTER OF DEFENCE OF THE PORTUGUESE REPUBLIC

AND

THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE OF ROMANIA

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE SLOVAK REPUBLIC

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF SPAIN

AND

THE GENERAL STAFF OF THE TURKISH REPUBLIC

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND
NORTHERN IRELAND

AND

SUPREME HEADQUARTERS, ALLIED POWERS EUROPE
(SHAPE)

NATO UNCLASSIFIED

CONCERNING

THE ORGANISATION, ADMINISTRATION, SECURITY, FUNDING, AND MANNING OF
THE INTELLIGENCE FUSION CENTRE (IFC)

IDENTIFIED A TRUE COPY:

1/21/07
Thomas E. PANDALL
A-5, U.S. CIVILIAN
SHAPE Legal Advisor

LEGAL ADVISER SHAPE

DATE: 07 NOV 2006

NATO UNCLASSIFIED

NATO UNCLASSIFIED

TABLE OF CONTENTS

<u>SECTION</u>	<u>SUBJECT</u>	<u>PAGE NO.</u>
	Definitions	7
Section I	Purpose and Scope	8
Section II	Mission and Command Arrangements	8
Section III	Legal and Regulatory Basis	9
Section IV	Responsibilities	9
Section V	Discipline and National Duties	10
Section VI	Manning	11
Section VII	Equipment, Infrastructure and Residual Value	11
Section VIII	Support Services	12
Section IX	Costs	12
Section X	Shared Funding (Multinational Budget)	13
Section XI	Claims	13
Section XII	Financial Procedures	14
Section XIII	Security and Force Protection	14
Section XIV	Senior Policy and Resource Committee	15
Section XV	Entry Into Effect, Withdrawal, Duration,	15
Section XVI	Amendment, Participation, and Termination	17
	Disputes	17
Section XVII	Signatures	17
<u>ANNEXES</u>		
A.	Responsibilities of the Framework Nation	20
B.	IFC Structure and Manning Procedures	21
C.	Senior Policy and Resource Committee (SPRC) Terms of Reference	27
D.	Terms of Reference of IFC Chief	29
E.	Sample Note of Joining	30
F.	Abbreviations	31
G.	French Interpretive Statement	32

NATO UNCLASSIFIED

INTRODUCTION

The Minister of Defence of the Kingdom of Belgium, the Department of National Defence of Canada, the Ministry of Defence of the Czech Republic, the Republic of Estonia Ministry of Defence, the Minister of Defence of the French Republic, the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany, the Ministry of National Defence of the Hellenic Republic, the Ministry of Defence of the Republic of Hungary, the Ministry of Defence of the Italian Republic, the Ministry of Defence of the Republic of Latvia, the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, the Ministry of Defence of the Kingdom of Norway, the Minister of National Defence of the Republic of Poland, the Minister of Defence of the Portuguese Republic, the Ministry of National Defence of Romania, the Ministry of Defence of the Slovak Republic, the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia, the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain, the General Staff of the Turkish Republic, the Department of Defense of the United States of America, the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), hereinafter collectively referred to as the "SIGNATORIES" –

CONSIDERING that, in furtherance of the North Atlantic Treaty, the SIGNATORIES desire to unite their efforts for collective defense in even closer cooperation;

HAVING REGARD to the provisions of the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty Organization regarding the Status of their Forces (NATO SOFA), signed in London on 19 June 1951 and the Protocol on the Status of International Military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty Organization, signed in Paris on 28 August 1952 (the Paris Protocol);

CONSIDERING that at Prague in November 2002, Alliance Heads of State and Government agreed on the need to further strengthen NATO to meet the new threats and security challenges of the 21st century. Subsequently, the Informal Defence Ministers' Meeting in Colorado Springs in October 2003, and NATO Force Commanders at ALLIED REACH 2004 both highlighted inadequacies in NATO (military) intelligence at political and command levels. In particular, current operations and intelligence requirements for the NATO Response Force (NRF) and Combined Joint Task Forces (CJTF) indicate the demand for additional intelligence analysis capabilities;

RECOGNIZING that intelligence sharing will be subject to the national authorities of the PARTICIPANTS and that NATO intelligence sharing responsibilities will be conducted as described in MC 128 (Policy Guidance for NATO Intelligence) and MC 167. National contributions are the main source of intelligence for NATO, which highlights the importance of support from the NATO nations;

NATO UNCLASSIFIED

NOTING that NATO MC 534 was approved by the Military Committee and noted by the NAC as the Intelligence Fusion Centre (IFC) concept; and the development of a Technical Arrangement regarding command and control of the IFC by NATO;

NOTING that the United States as FRAMEWORK NATION will provide initial facilities and equipment for the establishment of the IFC;

DESIRING to implement such multinational organization, administration, manning, security, and funding arrangements as are necessary for the establishment and operation of the IFC as a NATO international military headquarters and receiving requirements from Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE);

CONSIDERING the C-M (2002)49 (Security within the North Atlantic Treaty Organization), dated 17 June 2002;

THEREFORE the SIGNATORIES have reached the following understanding:

NATO UNCLASSIFIED

Section I Definitions

Unless a meaning is specified within this MOU and its follow-on documents, the NATO Glossary of Terms and Definitions (AAP-6) and the definitions laid down in the Allied Acquisition Practices Publication (AAP-1) PART 1 (Guidelines and Sample Provisions for Memoranda of Understanding) will apply. In addition to any terms defined in other provisions of this MOU, the following terms will have the following meanings when used herein and its follow-on documents:

1.1 APPLICANT NATION means a NATO nation requesting to participate in the IFC, accepting the provisions of this MOU, and confirming future participation in the manning, funding, and support of the IFC.

1.2 CLASSIFIED INFORMATION means official INFORMATION that requires protection in the interests of NATO and/or national security of a PARTICIPANT and is so designated by the application of security classification markings.

1.3 IFC CHIEF is the principal advisor to the SHAPE J2 and is responsible for directing the IFC.

1.4 CONTROLLED UNCLASSIFIED INFORMATION means unclassified INFORMATION of a PARTICIPANT to which access or distribution limitations have been applied in accordance with national laws, policies, and regulations of such PARTICIPANT.

1.5 DEPENDENTS means those persons as defined in Article I, paragraph 1 (c) of the NATO SOFA.

1.6 FRAMEWORK NATION means the PARTICIPANT responsible for arranging certain support as specified by this MOU. The United States of America is the framework nation for the IFC.

1.7 FRAMEWORK PARTY means the Headquarters coordinating support to the IFC. In this instance, it is United States European Command's (USEUCOM) Joint Analysis Center (JAC) or its successor organization.

1.8 IFC means the International Military Headquarters for the Intelligence Fusion Centre in support of NATO located at Molesworth, United Kingdom.

1.9 HOST NATION means that PARTICIPANT on whose sovereign territory the IFC is located. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is the HOST NATION for the IFC.

1.10 INFORMATION means any communications, reception of knowledge or intelligence, regardless of form or type, including that of a scientific or technical nature, and also including photographs, interim and final reports, manuals, threat data, experimental data, test, designs, specifications, processes, techniques, inventions, drawings, software including source code,

NATO UNCLASSIFIED

technical writings, sound recordings, pictorial presentations, and other graphical presentations, whether in magnetic tape, computer memory, or any other form and whether or not subject to copyrights, patents, or other legal protection.

1.11 NATIONAL SUPPORT ELEMENT means any national units attached to the IFC established in order to support national members of the IFC.

1.12 PARTICIPANT means those Ministries/Departments of Defence of the member states of NATO that have consented to be represented in the IFC with personnel and financial support to the IFC in accordance with the provisions of this MOU.

1.13 SENIOR NATIONAL REPRESENTATIVE (SNR) means the senior officer of each PARTICIPANT in the IFC.

1.14 SENIOR POLICY AND RESOURCE COMMITTEE (SPRC) means that body made of representatives of the SIGNATORIES, which is responsible for approving the multinational budget, manning and any other issues arising under this MOU and the operation of the IFC.

1.15 SIGNATORIES means the PARTICIPANTS and SHAPE.

Section II Purpose and Scope

2.1 The purpose of this MOU is to establish the principles for the organization, administration, security, funding and manning of the IFC, as well as for cost-sharing of the multinational budget among the PARTICIPANTS.

2.2 The scope of this MOU is based upon the need to fulfill NATO intelligence requirements and capabilities for the planning and execution of operations in accordance with MC 0534. These operations include those for which deploying forces have been identified and those for which forces are yet to be identified. This MOU will apply equally to actual missions and exercises the IFC participates in.

Section III Mission and Command Arrangements

3.1 The IFC will provide Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) with timely, effective, full-spectrum, network-enabled intelligence in support of the planning and execution of operations, especially NRF and CJTF operations.

3.2 The command relations enabling the IFC to carry out its tasks in peacetime, crisis, and operations will be in accordance with the provision of a Technical Arrangement agreed between USEUCOM and SHAPE, following SHAPE consultation with the nations.

NATO UNCLASSIFIED

3.3 All existing NATO intelligence sharing arrangements, including geospatial arrangements, are unchanged by this MOU. Nations are encouraged to share information with the IFC in accordance with established SHAPE priorities. Each nation will provide such INFORMATION via the most expeditious means available, without waiting for specific requests. Each nation may also take measures to protect its intelligence sources and methods. PARTICIPANTS may be provided national rooms so that they may establish national connectivity, if necessary. Release of NATO CLASSIFIED INFORMATION from the IFC to non-NATO nations or organizations will be in accordance with MC 167/3 and CM(2002)49 including supporting directives.

Section IV Legal and Regulatory Basis

The following documents and legislation, and any subsequent amendments thereto, apply to the status and activities of the IFC and its members and DEPENDENTS as appropriate:

4.1 The Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty Organization regarding the Status of their Forces (NATO SOFA), signed in London on 19 June 1951;

4.2 Upon activation as an International Military Headquarters (IMHQ) by the North Atlantic Council (NAC), the Protocol on the Status of IMHQ set up pursuant to the NATO, signed in Paris on 28 August 1952 (the PARIS PROTOCOL);

4.3 MC 128, Policy Guidance on NATO Intelligence;

4.4 MC 167, Release of NATO Classified and Unclassified Military Information to Non-NATO Nations and Organisations;

4.5 CM [2002] 49, Security Within NATO;

4.6 MC 317, The NATO Force Structure;

4.7 MC 534, Intelligence Fusion Centre (IFC);

4.8 The MOU is not intended to conflict with the national laws of the PARTICIPANTS or any international law.

Section V Responsibilities

5.1 The FRAMEWORK NATION will provide support to the IFC in accordance with Annex A.

5.2 IFC Staff Members and Members of the PARTICIPANTS assigned to any NATIONAL SUPPORT ELEMENTs will be paid by the PARTICIPANTS who provide them, together with such allowances as are payable under their national regulations.

NATO UNCLASSIFIED

5.3 Each of the PARTICIPANTS will assign to the IFC technically and physically qualified personnel, in accordance with the job descriptions, to fill each of the posts allocated to them. Personnel allocation will be in accordance with the structure and procedures outlined in Annex B to this MOU.

5.4 The FRAMEWORK PARTY will coordinate support to the IFC.

5.5 Allied Command Counter Intelligence (ACCI) will provide counterintelligence (CI) assistance with respect to all the personnel of the IFC, in accordance with AD 65-3.

5.6 The IFC CHIEF will be responsible for the fulfillment of the mission, tasks, and administration of the IFC in accordance with the provisions of Annex D.

Section VI Discipline and National Duties

6.1 With regard to discipline and national duties, the management of the IFC staff members will follow ACO Directive 45-1 procedures.

6.2 The SENIOR NATIONAL REPRESENTATIVES or their delegates hold, with regard to their personnel, all powers or competences conferred on them by their national laws and regulations, consistent with the Paris Protocol and the NATO SOFA. They will ensure that, within the limits imposed by their respective national laws and regulations, their personnel comply with the regulations issued by the IFC CHIEF.

6.3 The IFC staff members will perform duties as directed by the IFC CHIEF in accordance with the mission of the IFC. Such duties will be consistent with the national laws of the PARTICIPANTS.

NATO UNCLASSIFIED

Section VII Manning

7.1 Each PARTICIPANT will assign to the IFC appropriate personnel to fill their allocated posts. Security clearance requirements, language proficiency, professional qualifications, and rank for posts consistent with AD 45-1 will be delineated in accordance with Annex B procedures. In addition, AD 45-1 specifies that the normal tour of duty should be 3 years. Exemptions to this guideline are established by Chapter 3 of the above mentioned directive.

7.2 Informal arrangements in writing, between the IFC and any interested PARTICIPANT, may permit changes, other than those affecting manpower levels and allocation to specific nations, to be made to the approved post allocation.

7.3 Requests for supplements to, or reductions of, post allocations as well as job description changes will be considered by the SPRC on an annual basis in accordance with Annex B procedures.

7.4 Prior to the commencement of an IFC staff member's tour, the PARTICIPANT will notify the IFC CHIEF of the specific organization(s), which will exercise national operational control over, and provide administrative support to the IFC staff member of the PARTICIPANT.

7.5 In accordance with AD 45-1, the IFC staff members will be allowed to go on leave as permitted by the PARTICIPANT. The PARTICIPANT will provide the IFC CHIEF with a list of observable holidays.

7.6 The IFC CHIEF and the IFC Chain of Command will supervise the day-to-day activity of the IFC staff members.

Section VIII Equipment, Infrastructure and Residual Value

8.1 Cost-shared property: Any assets and equipment procured by the IFC as a joint investment through the IFC shared budget will become the property of the PARTICIPANTS and will be managed by the IFC by maintaining an inventory of all accountable property (the asset register).

8.2 Upon closure of the Headquarters, or termination of this MOU, the disposition and residual value of such jointly owned property will be settled by the SPRC in accordance with NATO rules and procedures and will be consistent with Article IX of the Paris Protocol.

8.3 Framework Nation Property: Property purchased by the Framework Nation, other than cost-shared property, will remain with the Framework Nation and be disposed of in accordance with their procedures.

8.4 NATO Property: Any NATO-provided equipment will remain the property of NATO and be redistributed in accordance with standard NATO procedures and the Paris Protocol.

NATO UNCLASSIFIED

Section IX Support Services

9.1 IFC staff members of the PARTICIPANTS and their DEPENDENTS will have access to recreational amenities, belonging to the FRAMEWORK PARTY, subject to availability and in accordance with restrictions imposed by the FRAMEWORK PARTY.

9.2 IFC staff members, including the NATIONAL SUPPORT ELEMENT and their DEPENDENTS, will have the rights and all privileges accorded to personnel of an International Military Headquarters. Members of the PARTICIPANTS, including the NATIONAL SUPPORT ELEMENT and their DEPENDENTS, will provide for their own medical care, dental care, housing, and dependent education unless other arrangements based upon applicable existing bilateral or multinational agreements permit otherwise.

9.3 Any charges for FRAMEWORK NATION and HOST NATION services and facilities will be expressed, and bills or receipts will be settled in the currency of the FRAMEWORK NATION or HOST NATION.

Section X Costs

10.1 Each PARTICIPANT will pay the following:

- a. The travel costs of their members incurred at the beginning and at the end of the tour of duty to the IFC;
- b. Wages, allowances, and per diem expenses of their personnel;
- c. Travel payments authorized under national regulations in connection with temporary duty trips (i.e., per diem expenses) will be borne by the PARTICIPANT to which the person making the temporary duty trip belongs;
- d. Any equipment or personnel brought into the IFC by such PARTICIPANT in excess of that provided by the FRAMEWORK NATION;
- e. Communications and Information Systems arising from their own national requirements;
- f. The additional cost of any special facility or equipment required to meet their own national needs (including buildings, sports, and amenity facilities), and of any operating costs that can be separately identified by the FRAMEWORK NATION;

10.2 On a case-by-case basis, application for NATO common funding may be made by the IFC CHIEF via the appropriate Strategic Command (SC) to the NATO financial committees, for consideration in accordance with policies and regulations in effect at the time of application.

10.3 Eligibility Criteria for NATO funding of deployment in support of NAC-approved operations is detailed per MC 317 and PO(2005)98. When determined eligible, funding supporting specific deployments, and specific deployment related costs, are provided via the appropriate SC in the context of OPLAN budgets (or allocations thereof) approved by the appropriate finance committee.

NATO UNCLASSIFIED

Section IX Support Services

9.1 IFC staff members of the PARTICIPANTS and their DEPENDENTS will have access to recreational amenities, belonging to the FRAMEWORK PARTY, subject to availability and in accordance with restrictions imposed by the FRAMEWORK PARTY.

9.2 IFC staff members, including the NATIONAL SUPPORT ELEMENT and their DEPENDENTS, will have the rights and all privileges accorded to personnel of an International Military Headquarters. Members of the PARTICIPANTS, including the NATIONAL SUPPORT ELEMENT and their DEPENDENTS, will provide for their own medical care, dental care, housing, and dependent education unless other arrangements based upon applicable existing bilateral or multinational agreements permit otherwise.

9.3 Any charges for FRAMEWORK NATION and HOST NATION services and facilities will be expressed, and bills or receipts will be settled in the currency of the FRAMEWORK NATION or HOST NATION.

Section X Costs

10.1 Each PARTICIPANT will pay the following:

- a. The travel costs of their members incurred at the beginning and at the end of the tour of duty to the IFC;
- b. Wages, allowances, and per diem expenses of their personnel;
- c. Travel payments authorized under national regulations in connection with temporary duty trips (i.e., per diem expenses) will be borne by the PARTICIPANT to which the person making the temporary duty trip belongs;
- d. Any equipment or personnel brought into the IFC by such PARTICIPANT in excess of that provided by the FRAMEWORK NATION;
- e. Communications and Information Systems arising from their own national requirements;
- f. The additional cost of any special facility or equipment required to meet their own national needs (including buildings, sports, and amenity facilities), and of any operating costs that can be separately identified by the FRAMEWORK NATION;

10.2 On a case-by-case basis, application for NATO common funding may be made by the IFC CHIEF via the appropriate Strategic Command (SC) to the NATO financial committees, for consideration in accordance with policies and regulations in effect at the time of application.

10.3 Eligibility Criteria for NATO funding of deployment in support of NAC-approved operations is detailed per MC 317 and PO(2005)98. When determined eligible, funding supporting specific deployments, and specific deployment related costs, are provided via the appropriate SC in the context of OPLAN budgets (or allocations thereof) approved by the appropriate finance committee.

NATO UNCLASSIFIED

10.4 The travel costs (excluding per diem) of temporary duty trips made on behalf of the IFC which are not paid for with NATO common funding will be paid from the IFC shared budget.

10.5 The approved budgeted costs for the IFC will be paid by the PARTICIPANTS in accordance with Section XI of this MOU. Such costs may include communications, IFC-directed travel and training (excluding per diem), utilities, supplies, miscellaneous office support requirements, alterations and modifications of the facility, facility maintenance and repair, refuse disposal, pest control, and replacement or lease or rental of equipment provided by the FRAMEWORK NATION after establishment. Additional costs beyond the scope of authority provided in approved budgets must be authorized in advance by the SPRC.

10.6 Connectivity to NATO command and control networks, communications, and information circuits, designated as mission essential, will be funded in accordance with MC-317 and other relevant NATO documents. The IFC will use standard intelligence architecture and systems to ensure that its IFC intelligence support reaches all headquarters, both static and deployed.

10.7 Any other miscellaneous costs, not within the above categories but attributable to the operation of the IFC, will be shared by the PARTICIPANTS in accordance with Section XI of this MOU.

10.8 Neither the FRAMEWORK NATION, nor the HOST NATION, nor other PARTICIPANTS will derive revenue from the official activities of the IFC.

Section XI Shared Funding (Multinational Budget)

11.1 The PARTICIPANTS will fund between them the SPRC approved costs to be shared between the PARTICIPANTS according to their actual share of the peacetime allocation of the IFC staff members as reflected at Annex B.

11.2 Unfilled posts will not reduce the designated nation's cost-share under paragraph 11.1.

11.3 Temporary augmentees (e.g., for exercises, training, etc.) will not affect national cost-shares.

Section XII Claims

12.1 Claims will be handled in accordance with Article VIII of the NATO SOFA, and Article VI of the Paris Protocol.

12.2 Unless provided for in Article VIII of the NATO SOFA and/or Article VI of the Paris Protocol, claims and payments deriving from claims attributable to the official activities of the IFC or its personnel will be shared by the PARTICIPANTS according to Section XI of this MOU.

NATO UNCLASSIFIED

Section XIII Financial Procedures

13.1 Funds provided by the PARTICIPANTS and governing financial rules and procedures will be in accordance with current NATO financial regulations and implementing rules and procedures as determined to be applicable and feasible by the SPRC.

13.2 Funds made available from NATO sources will be requested and accounted for in accordance with standard NATO procedures defined in ACO Directives or as directed by the ACO Financial Controller.

13.3 The fiscal year begins on 1 January and ends on 31 December.

13.4 The draft budget showing the estimated expenses will be prepared and sent to the SPRC by the IFC CHIEF by the date determined by the SPRC each year for the coming fiscal year. At the same time the IFC CHIEF also will provide a medium term financial plan for the 5 years following the coming fiscal year for planning purposes. The draft budget will be examined by the SPRC and approved prior to the coming fiscal year. If it emerges during the course of the fiscal year that the approved budgetary funds will be insufficient, the IFC CHIEF may submit a supplementary budget for SPRC consideration.

13.5 In accordance with the approved budget, the IFC CHIEF will normally submit one Call For Funds (CFF) per annum, payable by the PARTICIPANTS in accordance with terms established by the SPRC. Any credits due to the PARTICIPANTS will be balanced in the appropriate CFFs. Payments will be made free of charges, in British Pounds, to the bank account designated by the IFC CHIEF. If a supplementary budget is subsequently approved by the SPRC, a second CFF may be issued.

13.6 The IFC CHIEF will submit to the SPRC a final statement of account by 31 March of the following year. The statement of final accounts will be presented to the SPRC for approval.

13.7 Financial responsibility of the PARTICIPANTS under this MOU is subject to the authorization and appropriation of funds in accordance with their respective national laws.

13.8 The preferred agency for auditing is the INTERNATIONAL BOARD of AUDITORS for NATO (IBAN). However, the audits will be conducted as authorized by the SPRC.

13.9 The PARTICIPANTS have the right of access to all necessary information on their contribution to the IFC shared funding for audit purposes.

Section XIV Security and Force Protection

14.1 External Security will be provided by the HOST NATION or the FRAMEWORK PARTY as applicable.

NATO UNCLASSIFIED

14.2 Internal Security is the responsibility of the IFC CHIEF, acting in accordance with ~~applicable security~~ regulations.

14.3 PARTICIPANTS will safeguard the security of any CLASSIFIED INFORMATION provided in the course of the IFC mission in accordance with security rules and regulations no less stringent than provided for NATO CLASSIFIED INFORMATION in CM (2002)-49, including all supplements and amendments thereto and in accordance with existing Security Agreements and Arrangements.

14.4 In the event of termination of this MOU or withdrawal from this MOU, the PARTICIPANTS will ensure the provisions relating to security, disclosure of INFORMATION, and confidentiality will remain in effect.

14.5 Further provisions will be laid down in the Technical Arrangement as mentioned under Section III, paragraph 3.2.

14.6 The IFC members will meet security clearance requirements in accordance with the IFC job descriptions.

14.7 Each PARTICIPANT will ensure that IFC staff members comply with the IFC security procedures at all times. Any violation of security procedures by an IFC staff member during his or her assignment will be reported to the PARTICIPANT for appropriate action per CM (2002)49, AC/35-D/2002, and AD 65-3.

Section XV

Senior Policy and Resource Committee

15.1 The designated representatives of the SIGNATORIES will comprise the SENIOR POLICY AND RESOURCE COMMITTEE (SPRC), which will function in accordance with the Terms of Reference at Annex C. PARTICIPANTS will ensure representation in SPRC meetings with appropriate authority to discuss and take decisions on policy, manning, and/or financial issues as needed, based on the agenda of each meeting.

Section XVI

Entry Into Effect, Withdrawal, Duration, Amendment, Participation, and Termination

16.1 This MOU will take effect on the last date of the signature of the Framework Nation, HOST NATION, and SHAPE and, with respect to all other PARTICIPANTS, on the date of signature of each such other PARTICIPANT (or on the date of notification of approval in the event the signature is made subject to subsequent approval). The financial provisions concerning shared funding will become effective on 1 January 2007.

16.2 Any SIGNATORY wishing to withdraw from this MOU must give 12 months' notice in writing to all other SIGNATORIES. In this event, remaining SIGNATORIES and/or the PARTICIPANTS will meet to discuss the redistribution of cost-sharing, funding, and vacant positions.

NATO UNCLASSIFIED

16.3 Should a PARTICIPANT ~~withdraw~~ from this MOU, and should its share not be assumed by another PARTICIPANT, it will:

a. Continue to support the IFC until the end of the notice period, including paying its share of the approved budget until the end of the fiscal year in which the notice period ends.

b. Be reimbursed for the residual value of all investments to which it has contributed to the extent its share is assumed by another PARTICIPANT as agreed by the directly involved PARTICIPANTS. Should the withdrawing PARTICIPANT not be reimbursed at the time of withdrawal, it will retain its claim to the residual value until such time as another PARTICIPANT assumes its share and pays the compensation for them or until the investments have been written off in full.

16.4 Any SIGNATORY to this MOU may propose amendment to any of its provisions. Any such amendment will take effect when accepted in writing by all SIGNATORIES to this MOU. Changes to Annexes B through F of this MOU may be made with the unanimous approval of the SPRC. During the amendment or revision approval process, the parties will continue to fulfill their responsibilities under this MOU.

16.5 Participation in the IFC is open to any NATO member, subject to its acceptance of reasonable and equitable conditions to be established by the PARTICIPANTS. Applications to participate in the MOU may be made at any time. Each new application will be recommended to the SIGNATORIES by the SPRC.

a. The complete contribution of each APPLICANT NATION will be subject to consideration and negotiation by the SPRC. The financial contribution will be consistent with the cost-sharing principles of this MOU.

b. A Note of Joining will be concluded between the APPLICANT NATION and SIGNATORIES to this MOU in the SPRC. This Note of Joining will record the fact that an APPLICANT NATION has become a PARTICIPANT in this MOU.

c. Status as a PARTICIPANT will be effective from the date of the last signature to the Note of Joining (referred to at 16.5b above) reflecting joining, unless otherwise agreed by the PARTICIPANTS.

16.6 If the FRAMEWORK NATION gives notice of its intent to withdraw from this agreement, in accordance with Section 16.2 above, this MOU shall be terminated 12 months after the initial notice to withdraw was provided.

16.7 This MOU may be terminated by unanimous consent of the SIGNATORIES at any time.

16.8 The HOST NATION will give 12 months notice in writing to all other SIGNATORIES should it plan to close RAF Molesworth.

NATO UNCLASSIFIED


Section XVII Disputes

17.1 Any disputes regarding the interpretation or implementation of this MOU will be resolved through consultation among the SIGNATORIES. Disputes that cannot be resolved through consultation will be referred to the Military Committee or other appropriate NATO authority for final resolution, taking into account the provisions stated in the NATO SOFA and the Paris Protocol. Disputes related to this MOU will not be referred to any other external organizations, tribunals, or arbitrators, either national or international.

The foregoing represents the understandings reached between the SIGNATORIES upon the matters referred to therein.

THIS MOU WAS WRITTEN AND SIGNED IN THE ENGLISH LANGUAGE ONLY. THE ORIGINAL WILL BE DEPOSITED WITH ALLIED COMMAND OPERATIONS, WHICH WILL TRANSMIT A CERTIFIED COPY TO THE SIGNATORIES AND THE IFC.


For the Minister of Defence of the Kingdom of Belgium



DATE 05 Oct 06

Francis Massaux
Brigadier General
National Military Representative of Belgium

For the Department of National Defence of Canada



DATE 05 Oct 06

Christopher J. Henneberry
Colonel
National Military Representative of Canada

For the Ministry of Defence of the Czech Republic




DATE 05 Oct 06

Hynek Blasko
Major General
National Military Representative of the Czech Republic

NATO UNCLASSIFIED

For the Republic of Estonia Ministry of Defence




DATE 05 Oct 06

Risto Lumi

LTC (A)

Head of J-2 Branch of the Estonian Defense Forces

For the Minister of Defence of the French Republic




DATE 05 Oct 06

Benoit Bescond

Général de Division

Chief of French Military Mission

For the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany




DATE 05 Oct 06

Bernd Hogrefe

Brigadier General

National Military Representative of Germany

For the Ministry of National Defence of the Hellenic Republic




DATE 05 Oct 06

Ioannis Alvertos

Rear Admiral

National Military Representative of Greece

For the Ministry of Defence of the Republic of Hungary



DATE 05 Oct 06

Csaba Újfalusi

Brigadier General

National Military Representative of Hungary

NATO UNCLASSIFIED

For the Ministry of Defence of the Republic of Italy

Mauro Ghiacci DATE 05 Oct 06

Mauro Ghiacci
Major General (AF)
National Military Representative of Italy

For the Ministry of Defence of the Republic of Latvia

Raimonds Rublovskis DATE 05 Oct 06

Raimonds Rublovskis
Colonel (A)
National Military Representative of Latvia

For the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania

Antanas Jurgaitis DATE 05 Oct 06

Antanas Jurgaitis
Colonel (A)
National Military Representative of Lithuania

For the Ministry of Defence of the Kingdom of Norway

Ole-Gerhard Røn DATE 05 Oct 06

Ole-Gerhard Røn
Rear Admiral
National Military Representative of Norway


For the Minister of National Defence of the Republic of Poland

Andrzej Kaczynski DATE 05 Oct 06

Andrzej Kaczynski
Brigadier General
National Military Representative of Poland


NATO UNCLASSIFIED

For the Minister of Defence of the Portuguese Republic

 DATE 05 Oct 06


Bento Manuel Almeida Gonçalves
Rear Admiral
National Military Representative of Portugal

For the Ministry of Defence of Romania

 DATE 05 Oct 06

Valeriu Nicut
Brigadier General RO (A)
National Military Representative of Romania

For the Ministry of Defence of the Slovak Republic

 DATE 05 Oct 06


Martin Babiak
Brigadier General
National Military Representative of Slovakia

For the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia

 DATE 05 Oct 06

Mr. Damir Crncec
Director General, Intelligence Security Service of
the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia


For the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain

 DATE 07 Nov 06

Juan A. Moreno
Rear Admiral
National Military Representative of Spain


NATO UNCLASSIFIED

For the General Staff of the Turkish Republic

 DATE 05 Oct 06

H. Kenan Husnuoglu
Major General
National Military Representative of Turkey

For the Department of Defence of the United States of America

 DATE 05 Oct 06


Mr. Robert T. Hunt
Civilian/ DISL
Special Assistant of Director, Intelligence, US European Command

For the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

 DATE 05 Oct 06

Martin Routledge
Air Commodore
National Military Representative of the United Kingdom

For the Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE)

 DATE 05 Oct 06

Rainer Schuwirth
General, GE A
Chief of Staff

NATO UNCLASSIFIED

Annex A
IFC MOU

RESPONSIBILITIES OF THE FRAMEWORK NATION

1.1 The FRAMEWORK NATION will be responsible for the following items concerning coordination and facilitation of decisions concerning the IFC:

- a. Providing funds for the establishment of the IFC. Establishment is defined as provision of a facility for 162 staff members and associated infrastructure and equipment to perform their operational mission. Following this establishment, facility related operational costs, including lease payments, will be the responsibility of the shared budget in accordance with Section 10.5 of this MOU.
- b. For overall coordination, facilitation, and implementation of SACEUR decisions relating to the IFC.
- c. Facilitating implementation of the manning, funding, and support.
- d. Directing completion of administrative matters such as personnel management, supply, services, and other matters not included in the operational missions tasked by SACEUR.
- e. Arranging, coordinating, and facilitating support required for the IFC as reflected in the approved multinational budget of the IFC on a reimbursable basis. The costs will be shared in accordance with Section XI of the MOU.
- f. Arranging for financial controller services.
- g. Providing the chairman and the secretary for the SPRC sessions.
- h. Informing and seeking approval of the PARTICIPANTS of all actions / negotiations undertaken on their behalf with regard to the shared budget.
- i. Providing logistic and support personnel.

NATO UNCLASSIFIED

Annex B
IFC MOU

THE IFC STRUCTURE AND MANNING PROCEDURES

Principles

1.1 The IFC manning levels will be continuously reviewed and adjusted based on an assessment of mission requirements and numbers of personnel made available by the PARTICIPANTS.

1.2 The SPRC will jointly approve all PARTICIPANT offers to supplement their post allocation or recommendations for new or changed job descriptions. At their first meeting, the SPRC will approve the initial set of IFC job descriptions.

1.3 PARTICIPANTS may at any time propose supplementing or decrementing the number of the IFC posts allocated to them, provided that any proposed decrements must be provided to the IFC CHIEF at a minimum of 12 months prior to the effective date.

1.4 Should a PARTICIPANT not be able to fill an assigned position for more than 90 days, the SENIOR NATIONAL REPRESENTATIVE will inform the IFC CHIEF in writing. The IFC CHIEF then may approach the other PARTICIPANTS to provide a contribution to fill the post.

1.5 Personnel chosen to man the IFC will meet the requirements of the job descriptions.

1.6 All military IFC personnel will be eligible for deployment subject to national laws and regulations.

Organization

2.1 The organization will be Multinational and Joint in accordance with MC 0534 and directed by a U.S. officer.


2.2 The initial organization and manning level of the IFC is provided below. It is understood that the below structure and manning level of 162 personnel is for IFC start-up purposes only and is subject to change in accordance with the procedures described above.

2.3 The organizational structure of the IFC is subject to temporary change at any time by the IFC CHIEF in accordance with the principles of AD 45-1 due to consideration of mission requirements, available resources and capabilities. These changes will be reviewed by the SPRC at its next meeting. Any permanent changes to the IFC organizational structure will be agreed by the SPRC and will be reported to the Military Committee.

2.4 Each individual post of the IFC Manning Table (Enclosure 2 to Annex B) will be detailed by a Job Description (JD).

NATO UNCLASSIFIED

Appendix 1 (Organization Chart), Annex B
IFC MOU



NATO UNCLASSIFIED

Appendix 2 (Manning Table), Annex B IFC MOU

LINE	POST	DUTY/POST			
NR	NR	TITLE	GRADE	NATION	IOC
		COMMAND GROUP			
001	NHQ00100	Chief IFC	OF5	US	X
002	NHQ00200	Deputy OIC, IFC	OF4	UK	X
003	NHQ00300	NCOIC	OR8-9	CA	X
004	NHQ00400	National Intel Coord Officer	OF2-3	RO	X
005	NHQ00500	Coordination Officer	OF2-3	GE	
006	NHQ00600	Admin	OR6-7	PL	X
007	NHQ00700	Admin	OR1-5	US	X
008	NHQ00800	Admin	OR1-5	US	
		OPERATIONAL INTELLIGENCE CENTER			
009	NOC00100	Chief OIC	OF4	GE/IT	X
010	NOC00200	NCOIC OIC	OR7	BE	X
011	NOC00300	Watch Officer	OF3	US	X
012	NOC00400	Watch Officer	OF3	PO/US	X
013	NOC00500	Watch Officer	OF3	BE	X
014	NOC00600	Watch Officer	OF3		X
015	NOC00700	Watch Officer	OF3	PL	X
016	NOC00800	Watch NCO	OR6	US	X
017	NOC00900	Watch NCO	OR6	US	X
018	NOC01000	Watch NCO	OR6	US	X
019	NOC01100	Watch NCO	OR6	US	X
020	NOC01200	Watch NCO	OR6	FR	X
		CCIRM Section			
021	NOC01300	Chief CCIRM	OF3	US/FR	X
022	NOC01400	Collection Manager (Watch)	OF2	US	X
023	NOC01500	Collection Manager (Watch)	OR5-6	US	X
024	NOC01600	Collection Manager (Watch)	OR5-6	US	
025	NOC01700	Collection Manager (Watch)	OR5-6	SP	
026	NOC01800	Collection Manager (Watch)	OR1-5	US	X
027	NOC01900	RFI Manager (Watch)	OR7	US	X
028	NOC02000	RFI Manager (Watch)	OR5-6	US	X
029	NOC02100	RFI Manager (Watch)	OR1-5	US	X
030	NOC02200	RFI Manager (Watch)	OR1-5		
031	NOC02300	RFI Manager (Watch)	OR1-5		
		ANALYSIS DIVISION			
032	NAD00100	Chief Analysis Division	OF4	FR/IT	X
033	NAD00200	NCOIC Analysis Division	OR7	GE	X
		NRF/CJTF Operations			
034	NAD00300	Chief NRF/CJTF Operations	OF4	IT/SP	X
035	NAD00400	NRF/CJTF Assistant	OF1-3	US	X
036	NAD00500	NRF/CJTF Watch Analyst (assigned to OIC)	OF1-2	US	X
037	NAD00600	NRF/CJTF Watch Analyst (assigned to OIC)	OF1-2	US	X

NATO UNCLASSIFIED

038	NAD00700	NRF/CJTF Watch Analyst (assigned to OIC)	OF1-2	US	X
039	NAD00800	NRF/CJTF Watch Analyst (assigned to OIC)	OF1-2	US	X
040	NAD00900	NRF/CJTF Watch Analyst (assigned to OIC)	OF1-2	US	X
		Current Operations			
041	NAP00100	Chief Current OPS	OF4	CA	X
042	NAP00200	COPS Assistant	OF1-3	PL	X
043	NAP00300	COPS Watch Analyst (assigned to OIC)	OF1-2	LV	
044	NAP00400	COPS Watch Analyst (assigned to OIC)	OF1-2	US	
045	NAP00500	COPS Watch Analyst (assigned to OIC)	OF1-2	US	
046	NAP00600	COPS Watch Analyst (assigned to OIC)	OF1-2		
047	NAP00700	COPS Watch Analyst (assigned to OIC)	OF1-2		
		Middle East Section			
048	NAM00100	Chief Middle East Section	OF3	TU	X
049	NAM00200	Middle East Senior Analyst	OF3	GR	X
050	NAM00300	Middle East Analyst	OF1-2	SP	X
051	NAM00400	Middle East Analyst	OF1-2	US	X
052	NAM00500	Middle East Analyst	OF1-2	US	
053	NAM00600	Middle East Analyst	OF1-2		
054	NAM00700	Middle East Analyst	OF1-2		
055	NAM00800	Middle East Analyst	OR7	US	X
056	NAM00900	Middle East Analyst	OR5-6	IT	X
057	NAM01000	Middle East Analyst	OR5-6		
058	NAM01100	Middle East Analyst	OR5-6	US	
059	NAO00100	OB Analyst	OR5-6	US	X
060	NAO00200	OB Analyst	OR5-6		
		Africa Section			
061	NAA00100	Chief Africa Section	OF3	UK/PO	X
062	NAA00200	Africa Senior Analyst	OF3	SP	X
063	NAA00300	Africa Analyst	OF1-2	US	X
064	NAA00400	Africa Analyst	OF1-2	BE	
065	NAA00500	Africa Analyst	OR7	US	X
066	NAA00600	Africa Analyst	OR5-6	US	
067	NAO00300	OB Analyst	OR5-6	US	
068	NAO00400	OB Analyst	OR1-5	US	
		Central Asia/CIS Section			
069	NAC00100	Chief Central Asia/CIS Section	OF3	NO	X
070	NAC00200	Central Asia/CIS Senior Analyst	OF3	US	X
071	NAC00300	Central Asia/CIS Analyst	OF1-2	US	X
072	NAC00400	Central Asia/CIS Analyst	OF1-2	ES	X
073	NAC00500	Central Asia/CIS Analyst	OF1-2	US	X
074	NAC00600	Central Asia/CIS Analyst	OF1-2	GE	
075	NAC00700	Central Asia/CIS Analyst	OF1-2	US	
076	NAC00800	Central Asia/CIS Analyst	OR7	US	X
077	NAC00900	Central Asia/CIS Analyst	OR5-6	US	X
078	NAC01000	Central Asia/CIS Analyst	OR5-6	US	X
079	NAC01100	Central Asia/CIS Analyst	OR5-6	US	X
080	NAO00500	OB Analyst	OR5-6	US	
081	NAO00600	OB Analyst	OR5-6	US	

NATO UNCLASSIFIED

		South East Europe Section			
082	NAE00100	Chief South East Europe Section	OF3	SK / GR	X
083	NAE00200	South East Europe Senior Analyst	OF3	SL	X
084	NAE00300	South East Europe Analyst	OF1-2	RO	X
085	NAE00400	South East Europe Analyst	OF1-2	US	
086	NAE00500	South East Europe Analyst	OF1-2	CZ	
087	NAE00600	South East Europe Analyst	OR7	RO	X
088	NAE00700	South East Europe Analyst	OF-3	GR / SK	X
089	NAO00700	OB Analyst	OR5-6	US	
090	NAO00800	OB Analyst	OR1-5	US	
		Counter Intelligence/Terrorism Section			
091	NAT00100	Chief Counter Intelligence/Terrorism	OF3	US	X
092	NAT00200	CI/T Senior Analyst	OF3	HU	X
093	NAT00300	CI/T Analyst (assigned to OIC)	OF1-2		
094	NAT00400	CI/T Analyst (assigned to OIC)	OF1-2	US	
095	NAT00500	CI/T Analyst (assigned to OIC)	OF1-2	US	
096	NAT00600	CI/T Analyst (assigned to OIC)	OF1-2	US	
097	NAT00700	CI/T Analyst (assigned to OIC)	OF1-2		
098	NAT00800	CI/T Analyst (CI Experiences required)	OF1-2	NO	X
099	NAT00900	CI/T Analyst	OF1-2	US	X
100	NAT01000	CI/T Analyst	OF1-2	RO	X
101	NAT01100	CI/T Analyst	OF1-2	US	X
102	NAT01200	CI/T Analyst	OF1-2		
103	NAT01300	CI/T Analyst	OR7	US	X
104	NAT01400	CI/T Analyst (CI Experiences required)	OR5-6		
105	NAT01500	CI/T Analyst	OR5-6	US	
106	NAT01600	CI/T Analyst	OR5-6		
		Strategic Section			
107	NAS00100	Chief Strategic Section	OF3	LI/RO	X
108	NAS00200	Senior Strategic Analyst (Central Asia)	OF3	IT	
109	NAS00300	Strategic Analyst (Central Asia)	OF1-2	US	X
110	NAS00400	Strategic Analyst (Central Asia)	OF1-2	? / LI	X
111	NAS00500	Strategic Analyst (Middle East)	OF1-2		X
112	NAS00600	Strategic Analyst (Middle East)	OF1-2		X
113	NAS00700	Strategic Analyst (Middle East)	OF1-2	US	
114	NAS00800	Strategic Analyst (Africa)	OF1-2	GE	
115	NAS00900	Strategic Analyst (Africa)	OF1-2	US	
116	NAS01000	Strategic Analyst (SE Europe)	OR5-6	GE	
117	NAS01100	Strategic Analyst (SE Europe)	OR5-6	US	
		OPERATIONAL SUPPORT DIVISION			
118	NSD00100	Chief Operational Support Division	OF4	US	X
119	NSD00200	NCOIC Operational Support Division	OR7	US	X
		Targets Section			
120	NST00100	Chief Targets Section	OF3	US	X
121	NST00200	Target Analyst	OF1-2	US	X
122	NST00300	Target Analyst	OR5-6	US	X
123	NST00400	Target Analyst	OR5-6	US	
124	NST00500	Target Analyst	OR5-6	US	

NATO UNCLASSIFIED

Annex C
IFC MOU

TERMS OF REFERENCE OF IFC SENIOR POLICY AND RESOURCE COMMITTEE

Definitions and Reference

1.1 The SENIOR POLICY AND RESOURCE COMMITTEE (SPRC) is the committee responsible for considering and making decisions on policy and resource issues arising from that part of the IFC budget, which will be shared between the PARTICIPANTS and for the resolution of issues arising from the administration of that part of the IFC budget. The SPRC will also be responsible for changes to the IFC manning in accordance with Annex B.

1.2 A subordinate technical committee (e.g., Financial Committee) is any committee established by the SPRC.

Constitution

2.1 Each PARTICIPANT and SHAPE will nominate a representative to the SPRC and to any subordinate technical committee the SPRC may establish.

2.2 Each PARTICIPANT's representative may be advised by national experts, who may participate in any discussions at SPRC or subordinate technical committee meetings.

2.3 The Chairman and the Secretary of the SPRC will be provided by the FRAMEWORK NATION. Chairman and the Secretary will not have a vote at the SPRC.

2.4 The IFC CHIEF and/or his or her designee will attend the SPRC but will not have a vote.

2.5 The SPRC will determine its organization and internal rules whilst abiding by the following general principles:

a. The SPRC will meet at regular intervals, at least once per year, to enable it to carry out its responsibilities and as soon as possible in response to a specific request by any PARTICIPANT or by the IFC.

b. The SPRC's decisions will be unanimous. SHAPE will only vote on matters relating to organizational structure and job descriptions. The SPRC will approve the IFC job descriptions.

2.6 The Chairman, SPRC, has the responsibility to ensure that the planned agenda is sent to all PARTICIPANTS at least 30 days prior to SPRC meetings.

NATO UNCLASSIFIED

2.7 At SPRC meetings, PARTICIPANTS may offer to supplement or decrement their post allocation and propose changes to or the creation of new job descriptions. The SPRC will jointly approve all PARTICIPANT offers to supplement their post allocation or recommendations for new or changed job descriptions. PARTICIPANTS may decrement their post allocation provided that a minimum of 12 months advance notice has been provided to the IFC CHIEF.

Authority

3.1 The SPRC will be responsible for:

- a. Approving the yearly multinational funded budget and consider as a planning guidance the medium term financial plan.
- b. Consideration and resolution of issues arising from the administration of that budget.
- c. Approving any financial activities above any Established Financial Limits (EFLs) which the SPRC may set.
- d. Approving the annual financial statement.
- e. Deciding on any proposed changes to MOU Annexes B through F.
- f. Considering and negotiating with APPLICANT NATIONS the conditions of Notes of Joining and recommending their conclusion to the SIGNATORIES.
- g. Approving IFC position descriptions.

3.2. During a NATO contingency, the provision in para. 3.1 above will apply so far as practical. If a meeting of the SPRC cannot be convened, the authority of the SPRC will be exercised, in consultation with the SENIOR NATIONAL REPRESENTATIVES (SNRs) of each PARTICIPANT serving in the IFC.

3.3 As the SPRC is not a permanent standing body, no decision will be taken by silence procedures.

NATO UNCLASSIFIED

Annex D
IFC MOU

TERMS OF REFERENCE OF IFC CHIEF

1.1 The IFC Chief is responsible for ensuring that SACEUR and subordinate commanders of ACO are provided with timely, effective, full-spectrum network enabled intelligence in support of the planning and execution of operations, especially NRF/CJTF.

1.2 The IFC Chief reports to SHAPE J2 (Director for Intelligence) on operational matters and to SPRC on financial, funding and other SPRC-related issues.

1.3 The IFC Chief's duties are:

- a. Directs all aspects of intelligence support including indications and warnings, joint intelligence preparation of the battlespace, targeting, and geospatial/imagery support NATO NRF/CJTF deployed operations.
- b. Responsible for counter-terrorism, counter-intelligence, and strategic regional analysis product development to support SACEUR, SHAPE J2, ACO, and other NATO organizations during exercises, operational deployments, and contingency/crisis operations.
- c. Coordinates with EUCOM J2, national intelligence and situation centers, Joint Analysis Center commander, host nation organizations, and other support commands as required.
- d. Directs and supervises activities of all elements of the IFC.
- e. Performs other related duties, as directed.

NATO UNCLASSIFIED

Annex E
IFC MOU

Sample Note of Joining:

NOTE OF JOINING

TO PARTICIPATE IN THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN

(LIST OF PARTICIPANTS)

**CONCERNING THE ORGANISATION, ADMINISTRATION, SECURITY, FUNDING AND
MANNING**

OF

THE INTELLIGENCE FUSION CENTRE (IFC)

The Minister/Ministry of Defence/ General Staff of _____

Having decided to participate in the organisation, administration, security, funding and manning
of the Intelligence Fusion Centre (IFC), with the existing Participants

**ELECTS TO PARTICIPATE AS A PARTICIPANT IN, AND TO ABIDE BY, THE
UNDERSTANDING ARRANGED IN:**

The "Memorandum of Understanding" between the (Participants)
concerning the organisation, administration, security, funding and manning of Intelligence
Fusion Centre, which entered into effect on the day of

Signed in one original; in the English language.

For the Minister/Ministry of Defence/General Staff of.....
..... (All Participants)

Date:

For the Minister/Ministry of Defence of / General Staff
of..... (Joining Participant)

.....
.....
.....
Date:

NATO UNCLASSIFIED

Annex F
IFC MOU

Abbreviation	Meaning
AACP-1	Allied Acquisition Practices Publication Number 1
AAP-6	Allied Administrative Publications Number 6, NATO Glossary of Terms and Definitions
AC/35-D/2001	NATO Security Committee Directive on Physical Security
ACCI	Allied Command Counter Intelligence
ACO	Allied Command Operations
AD 45-1	ACO Directive 45-1, Personnel Management and Administration
AD 65-3	ACO Directive 65-3, Counterintelligence Policy in ACO
C-M (2002)49	Security within the North Atlantic Treaty Organisation
CFF	Call for Funds
CJTF	Combined Joint Task Forces
EFL	Established Financial Limits
JAC	Joint Analysis Center
IBAN	International Board of Auditors for NATO
IFC	Intelligence Fusion Centre
IMHQ	International Military Headquarters
MC 128/5	Military Committee document 128/5, Policy Guidance for NATO Intelligence
MC 167	Military Committee document 167, Release of NATO Classified and Unclassified Military Information to Non-NATO Nations and Organizations
MC 317	Military Committee document 317, The NATO Force Structure
MC 534	Military Committee document 534, Intelligence Fusion Centre Concept
MOU	Memorandum of Understanding
NATO	North Atlantic Treaty Organisation
NRF	NATO Response Force
Paris Protocol	Protocol on the Status of International Military Headquarters
PO(2005)98	Revised Funding Policy for Non-Article 5 NATO-Led Operation
SACEUR	Supreme Allied Commander Europe
SHAPE	Supreme Headquarters, Allied Powers Europe
SOFA	Status of Forces Agreement
SNR	Senior National Representative
SPRC	Senior Policy and Resource Committee
USEUCOM	United States European Command

NATO UNCLASSIFIED

Annex G
IFC MOU

INTERPRETATIVE DECLARATION
ON
THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
CONCERNING

THE ORGANIZATION, ADMINISTRATION, SECURITY, FUNDING AND MANNING
OF
THE INTELLIGENCE FUSION CENTRE (IFC)

The Provisions of this Memorandum of Understanding are not aimed at questioning the denunciation of the Paris Protocol on the status of International Headquarters, dated 28th August 1952, decided by France on 30th March 1966.

The NATO Strategic commands and their subordinate commands are not entitled to use their legal capacity on behalf of France. Thus, international commitments taken by the Strategic Commands do not legally bind the French Republic, unless provided otherwise by this party.

Crna Gora
MINISTARSTVO ODBRANE
PODGORICA
OBAVJEŠTAJNO BEZBEDNOSTNI DIREKTORAT

Primljeno: 21.01.2025.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
08-808/25-	1932/8		

NOTE OF JOINING

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF FINLAND AND

THE SWEDISH ARMED FORCES

TO PARTICIPATE IN

THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF ALBANIA

AND

THE MINISTER OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF BELGIUM

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

AND

THE DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE OF CANADA

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF CROATIA

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE CZECH REPUBLIC

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF DENMARK

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF ESTONIA

AND

THE MINISTER OF DEFENCE OF THE FRENCH REPUBLIC

AND

THE FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF

GERMANY

AND

THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE HELLENIC REPUBLIC

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF HUNGARY

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LATVIA

AND

THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF MONTENEGRO

AND

THE MINISTER OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF NORWAY

AND

THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF POLAND

AND

THE MINISTER OF DEFENCE OF THE PORTUGUESE REPUBLIC

AND

THE ROMANIAN MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE SLOVAK REPUBLIC

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF SPAIN

AND

THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF TÜRKİYE**AND****THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT
BRITAIN AND NORTHERN IRELAND****AND****THE DEPARTMENT OF DEFENSE OF THE UNITED STATES OF AMERICA****AND****SUPREME HEADQUARTERS ALIED POWERS EUROPE (SHAPE)****CONCERNING****THE ESTABLISHMENT, ORGANISATION, ADMINISTRATION, SECURITY,
FUNDING, AND MANNING OF THE INTELLIGENCE FUSION CENTRE (IFC)**

The Ministry of Defence of the Republic of Finland and the Swedish Armed Forces;

HAVING DECIDED to participate in the organisation, administration, security, funding and manning of the Intelligence Fusion Centre (IFC) with the existing Participants;

ELECT to participate as Participants in, and to abide by, the understanding arranged in:

The Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Albania, the Minister of Defence of the Kingdom of Belgium, the Ministry of Defence of the Republic of Bulgaria, the Department of National Defence of Canada, the Ministry of Defence of the Republic of Croatia, the Ministry of Defence of the Czech Republic, the Ministry of Defence of the Kingdom of Denmark, the Ministry of Defence of the Republic of Estonia, the Minister of Defence of the French Republic, the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany, the Ministry of National Defence of the Hellenic Republic, the Ministry of Defence of Hungary, the Ministry of Defence of the Italian Republic, the Ministry of Defence of the Republic of Latvia, the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, the Ministry of Defence of Montenegro, the Minister of Defence of the Kingdom of the Netherlands, the Ministry of Defence of the Kingdom of Norway, the Minister of National Defence of the Republic of Poland, the Minister of Defence of the Portuguese Republic, the Romanian Ministry of National Defence, the Ministry of Defence of the Slovak Republic, the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia, the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain, the Ministry of National Defence of the Republic of Türkiye, the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the Department of Defense of the United States, and Supreme Headquarters, Allied Powers Europe, concerning the establishment, organisation, administration, security, funding, and manning of Intelligence Fusion Centre (IFC) and in effect from 5 October 2006 (IFC Operational MOU);

DECIDE to contribute their shares to the annual budget starting from January 1, 2025 and to provide personnel for the following positions(s) by January 1, 2025:

Finland**Position/Job Number: Eurasia Analyst (NAU01000)**

Rank: OR5-OF3

Sweden**Position/Job Number: Eurasia Analyst (NAU01400)**

Rank: OR5-OF3

Position/Job Number: Strategic Analyst (NAS00300)

Rank: OF2-3

and

DECIDE to abide by all current and subsequent signed agreements and arrangements to the IFC Operational MOU until the date of entry into effect of this Note of Joining.

The Ministry of Defence of the Republic of Albania, the Minister of Defence of the Kingdom of Belgium, the Ministry of Defence of the Republic of Bulgaria, the Department of National Defence of Canada, the Ministry of Defence of the Republic of Croatia, the Ministry of Defence of the Czech Republic, the Ministry of Defence of the Kingdom of Denmark, the Ministry of Defence of the Republic of Estonia, the Minister of Defence of the French Republic, the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany, the Ministry of National Defence of the Hellenic Republic, the Ministry of Defence of Hungary, the Ministry of Defence of the Italian Republic, the Ministry of Defence of the Republic of Latvia, the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, the Ministry of Defence of Montenegro, the Minister of Defence of the Kingdom of the Netherlands, the Ministry of Defence of the Kingdom of Norway, the Minister of National Defence of the Republic of Poland, the Minister of Defence of the Portuguese Republic, the Romanian Ministry of National Defence, the Ministry of Defence of the Slovak Republic, the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia, the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain, the Ministry of National Defence of the Republic of Türkiye, the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the Department of Defense of the United States, and Supreme Headquarters, Allied Powers Europe, as the Participants to the IFC Operational MOU:

WELCOME the expressed commitment by the Ministry of Defence of the Republic of Finland and the Swedish Armed Forces;

CONFIRM their desire that the Ministry of Defence of the Republic of Finland and the Swedish Armed Forces join them as Participants to the IFC Operational MOU under the provisions outlined in this Note of Joining; and

CONFIRM that this Note of Joining incorporates the Ministry of Defence of the Republic of Finland and the Swedish Armed Forces as PARTICIPANTS upon the date of the last signature of this Note of Joining.

THIS NOTE OF JOINING IS SIGNED IN ONE ORIGINAL COPY IN THE ENGLISH LANGUAGE. THE ORIGINAL DOCUMENT IS TO BE DEPOSITED WITH SUPREME HEADQUARTERS ALLIED POWERS EUROPE, WHICH IS TO PROVIDE CERTIFIED COPIES TO ALL IFC PARTICIPANTS, INCLUDING THE JOINING PARTICIPANTS, AND TO IFC.

SIGNATURES

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF FINLAND

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE SWEDISH ARMED FORCES

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE DEPARTMENT OF DEFENSE OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE SUPREME HEADQUARTERS ALLIED POWERS EUROPE

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF ALBANIA

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE MINISTER OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF BELGIUM

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE OF CANADA

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE OF CANADA

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF CROATIA

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE CZECH REPUBLIC

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF DENMARK

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF ESTONIA

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE MINISTER OF DEFENCE OF THE FRENCH REPUBLIC

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF

GERMANY

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE HELLENIC REPUBLIC

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF HUNGARY

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE ITALIAN REPUBLIC

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LATVIA

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF MONTENEGRO

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE MINISTER OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF NORWAY

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF POLAND

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE MINISTER OF DEFENCE OF THE PORTUGUESE REPUBLIC

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE ROMANIAN MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE SLOVAK REPUBLIC

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

FOR THE MINISTER OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF SPAIN

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF TÜRKİYE

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____

**FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT
BRITAIN AND NORTHERN IRELAND**

Signature: _____ Date: _____

Name: _____ Rank: _____

Title: _____